

(61) s825

A 3/8/82

H. M. Mohlabe

K34/82

b  
53

1.

1b

Tema ya 2: Go apiša.

Go apiša, go apiša ba bagolo, Ditaba tša go apiša di šetše di tlhalušitše pele, bjale ka ge ba bagolo ke bôna bawe ba tsebago batho. Mekgwa le medirô ya bôna, ngwana a ka se ke a tseba selô, o rakiša fêla mmala ya maloba, ka gare ga maloba awe a sa tsebe meotlwa ya ôna. Bathong go na le baloi le mašêka le mahodu, ke bôna ba bagolo ba tsebago batho ba mohuta owe. Ka mabaka awe ngwana o swanetše go kwa batswadi mowe ba swanetšego go mo tšeëla mosadi.

Go apisa le go apisetše bana ba banyana.

Matswaladi ba apiša ngwana e sa le yo monyana, ke gore ba fo ba ba beeletšitše, ka mokwa owe gore ge ba gola ba fo gola ba tseba gore 2. ngwana yola o beeletšitše ke mokêté. Peeletšo ewe ya bôna ke batswadi ba kwanago, ba banyana bôna ba sa di tsebe. Motlhankana le mosetsana ge ba gola ba tla no kwa batswadi ba bôna ba re mosadi wa gago ke yola mosetsana le yêna ba no mo ſupa gore monna wa gago ke yola. Ke molaô wa bagologolo gore motlhankana a tšeë mosetsana yo a mo nyakago. Go bjale ka yêna mosetsana o ya mowe batswadi ba gagwe ba rego a yê.

Go na le ditsela tše tharo tša go apiša, ke ya kalafo le go bofêla, leina la ngwana wa malome wa gago le kwand ya batswadi. Motho o alafa ngwana goba go bofêla mosadi, bjale batswadi ba ngwana ba bo tša ngaka gore yêna ngwana yo ke yêna mosadi wa gago. Ge ngaka e nya- 3. ka go mo tšeа e a mo tšeа, ge a sa rate, e tlare ge ngwana a godile a nyetšwe ba fa ngaka sa gagwe, sa kalafô. Kwand ya batswadi ke ena e ſetšego e tlhalušitše ka mo godimu. Leina ke la ngwana a malome a gago, ba mo relle rakgadi ya gagwe, ka go riale mowe ke gore ngwana yowe o swanetše go apea ga rakgadi a gagwe. Ka baka la gore dikgomo tša go tšeа mmagwe di tšwa kgadi. Motho fêla ngwana a ka no bêlêga ngwana a le gona ke moka a mo rêla leina la gagwe, a ka seke a mo tšeа ka ntle le gore a mološe.

Bo makgolo, motho a ka alafa ngwana ba bolela gore ke mosadi wa gago le yêna moalafi a dumêla. Ka morago ba kgatlha ke motho yo mongwe ke moka ba tšeïsa ngwana wa bona, ge a re o a ya ke moka ba mo ſupa yo mongwe. A swanêla go gana, e fêla ba ga makgolo wa gagwe ba na le bujêla pele. Yola le yêna a gola ba mo tšeïsa, ba mo ſupa yo

/mongwe.....

mongwe, mowe a ka seke a kgotlella, o tla nyaka sewe elego sa gagwe, ka gobane ba ga makgolo wa gagwe a ba mo nyake. Dikgomo tsewe moalafi a go nyala ka tsona wa di gapa, seema sere a le e le tletše la boy a le 4. tletše, ke gore tše dingwē dilwana di tla loba, ke mokgwa owe ba kgotlago ge ba ba ūupa yo mongwe. Go bjale ka ngwana wa malome, ge ba ile ba mo nyadisetša pele ele gore motlogolo o šetše a nyetše, ba swanetše go mo ūupa yo mongwe mosadi, ge ba ka goma ba jela pele go kaone gore ba ga malome ba mofe dikgomo tsa gagwe.

Tsel a ya bobedi ya go apisa, e seng ya go alafa goba go bofela le leina la ngwana wa malome wa gago. Monna o fo kgatlha ke mokgwa wa mmago kgarebe, a bona ga botse gore ge nka tsea moredi wa gagwe, ke tla ba ke tsere mong mosadi. Ke moka o losa batswadi ba mothepa. Re nokgona go bopa diolwana tsa ka teng ga tsona a di tsebe ke motho, ke gore ya mafsi a e setswale. O ka fo bona motlhatswa o e na le ditlhatswa tsa go tsefa, wa bona o mongwe o monyana ditlhatswa fga ūna diswana le tsa ola mogolo wa fula wa ja wa kwa digalaka.

5. Monna ke moka o ntsha dikgomo o ya go nyala mothepa. Ngwana yow a tla a makatša ke mokgwa wa mothepa, wa fapan a ke wa batswadi, se bopog o mōna gore o swana le batswadi. Kgopol o tla gopola gore go bonagala gore moriti wa mosetsana o a betše batswadi madi a gagwe ke a kgababe, ke gore a motlabo. A baka ba le moga mokgwa wa mose tsana, ba rakisitše fela seema sa gore ngwana wa tadi re bona ka mma la. Kudu gore ya mafsi e a setswala.

Bana ba motho a ba swane, lege batswadi ele batho bawe ba ūmago kudu. Lebaka ke gore, bana ba bangwe ke ba mokgope, ke gore mosadi o dira bana bawe le motlabo wa gagwe. O na le mokgwa o motse wa go ūoma le wa go e tswara, o buša ke wa bofebi (bootswa). Ke mokgwa owe o kwago bare motho a ke a loka a feletša, ke nnete go bjale.

6. Mosetsana yow a senago le mowe a yago, ditaba tsa gagwe di tse ba ke batswadi le bawe ba mo nyakago. Ge a ka fo dula lapeng la mma gwe go fitlhela a gola dithaka tsa gagwe ka moka di bikiwa, yena a ūala a ba bo mmathaka a difele. Batswadi ba gagwe a ba bolabola selo ūela ka dipelo ba tlafo ūela ba bolabola gore ngwana wa ren a ratiwi

Monna goba mosogana, ge a ka fitlha a bolabola le mothepa mabapi le mala, mosetsana a dumela, ke moka a robala na. Ge mosetsana a

ka ba le mpa, monna goba lesogana lewe le mo imisitšego o swanetše go mo tšea. Ke gore batswadi ba tla mo tša gore e šintše ngwana wa rena, a ke mang yowe a swanetšego go motšea. Ka kgang le maatla o swanetše go mo tšea. Ge go sena motho yowe a meletsitšego gona ga gona taba, o tla fo dula lapeng la mmagwe, a ka seke a ba le gakwa go fitlhela a tšofala, mokgalabje yo mongwe o tla ba a tla a mo tšea, ka gobane mosadi a ke a eba le gakwa le baka le le telele kudu kudu.

7. Makgowa ba ile ba fitlha le molaō wa gore, bjälwa bo swanetše go thibela, mokgalabje yo mongwe wa ga Mohlabe a re morena re a gokwa, bjale taba e we e a imela. Ka baka la gore gona le basadi ba bangwe ba go befa, ka go riale mowe, ge re nwele bjälwa a re bone le gore mosadi o bifile, re robala naš ra bēlēga bana. Go kwagala gore polē-  
lō ewe e ile ya kwala. Ke nnete go bjale ge motho a nwele letsufi la tswara, kgane ke go kwa gore lentšu ke la mosadi.

Mokgwa o mongwe, ke gore ge batswadi ba bona gore ngwana wa bona o godile, batswadi le ba leloko ba swanetše go no fela ba bolela matla a mothepe le mediro wa gagwe. Gore monna yo mowe o tla kgatlhwā ke modiro wa mosetsana. O tla fela a etela gae ga batswadi ba mosetsana a nyaka go bona gore e kaba mosetsana a na mōna le mekgwa ya go nyatša batswadi. Wa bona ngwana ba mo roma a phetlagana le go tšama a nguna-nguna, ga se ngwana yo a Lokilego. Ngwana yo a lukileng, ge ba mo roma o bone a e ya ka ntšle le pelašla.

8. Mosetsana a ka fo nyadiwa pele ga mogolo wa gagwe. Mogolwana a ka seke a tsena ka mowe banyadi ba nego ka ntshe. Le ge gole bjale ba ile ba mo nyala pele ga mogolwane, a ka seke a bikiwa pele ga mogolo. Ke mogolo yowe a swanetšego go loma lerotse pele, go aile gore moratho a lome lerotse pele. Go bjale ka batlhankana ke mogolwane yowe a swanetšego go loma lerotse pele. Go nyala pele ga go ile, go ile mo a ka bikiwa.

Molaō wa diruiwa tša go tlhabiba, ge banyadi ba nyetše, batswadi ba mosetsana ba swanetše go gadikela ba kgonyana dithaka, ke gore ba ba tlhabela pudi bare ke morogo wa bakgonyana, kc gore mowe ba ūupa gore diruiwa tša bona tša go nyala ba diamogetše. Pudi e apea ke bakgonyana, ke moka ba tsolela bagogadi. Dikgarebe a dina molaō wa go ja mala, ka gobane ba ka belega bana ba ditlašla, owe ke molaō wa

9. mothepe yo mongwe le yo mongwe. Mala a seruiwa se sengwe le se se sengwe a ba swan̄la go ja. Go ja bakgekololo le mathari a a nago le bana.

Mowe go sa belaet̄ego, ke gore mosetsana a ka biki ~~wabjale~~ morato a bikiwa ka morago, empa moratho a ya a ba le ngwana pele, mowe k egoro molato ke bolwetsi. Moratho o boget̄e mogolwane kōma.

Monn awa basadi, k abaka la basadi ba o ba le baredi ba bantsi le batlhank ana, k ago male mowe lapa le lengwe le le lengwe le na le mosadi, basadi ba a ba belega ke mosadi ka o tee, ba t̄swa malokong, fēla ke basadi ba pōō. Bjale mosadi yo mongwe le yo mongwe o na le mokgwa wa gagwe, yo mongwe goba ba bangwe ba tsoga bofegc ke gore baloi.

10. Go apisa, ge motho a nyaka mosetsana, o swanet̄e go tlhōkōmēla kudu, gore ke lefe lapa lewe a swanet̄ego go t̄sea mosadi, a seke a kitima go kgatlha fēla ke sebala, ka gobane a ka t̄shoga a tsene ka lapeng la moloi. Batho bawe ba swanet̄ego go tseba lapa la go seloke ke batlwadi ba mosogana. Ka baka la gore ge ba tlhakane mabjalweng ba kwa ditaba, ka gobane mosadi yowe elego moloi, ba tla kwa basadi ba motse ba mo repa ka mokgwa owe a ba tlhorisago ka ñna.

Lapa la bobodu, ke bona batlwadi ba mosogana ba ka tsebago, lapa la mohuta owe ba swanet̄e go le ek olga, ka gobane mosadi a ba mo t̄sele go dula ba mo t̄seela gore a tle a ſomi meſomō ya lapa. Le ~~inx~~ lapa la bolehodu le lona le tseba ke batlwadi. Batho ba leka kudu gore ba t̄see malapeng a go loka. Le ge gole bjale gona le malapa a go se loke, basetsana ba malapa owe ba ka seke ba gakwa ba tla ba t̄se a. Tau e ja motlholla, ke gore a retse motlhomong a ka seke a moloys

11. Go fetola, ke gore motho wa fitlha o loša mothepe ka lapeng le lengwe bjale papago mosetsana a tlhanoga a t̄sei ſamosetsana yola, mološi ge a fitlha papago mot hepaa ſupa mološi mos et sango mongwe wa lapa le lengwe, taba ewe a e ke e dirēga, mološi a ka seke a kwana nayō, ga mōgō le motsadi wa moset sana ka seke a dumēla, ka gobane lapa a leji lengwe.

Go bjale ka monna, a ja dilō t̄sa motho yo mongwe, motlhāng mong a t̄sona a di nyaka ke moka a ſupa motho yola mosetsana, o swanet̄e go mo ſupa ka lapeng lewe a goba a jēla ka n tshethoto ewe, gōna go

lukile. Ge a ka mo ſupa ka lapeng lewe a goba a sa jele ka ga lona, mmago mosetsana a ka seke a dumela, ke nnete le molaō o ēma naē. Go kaone gore ba ntšhe dikgomo ba di boetše go mong wa tſōna ka gobane a tsebe gore lapa lewe ba mo ſupago goba ke lapa la mosadi wa moloi. Ka gobane boloi ke taba e kgolo ewe motho a ka sekego a e tseba ke sephiri, go tseba gore mosadi wa loya e sege a tia ke dingaka.

12. Papago mosogana o ya kgon a go apiſetša morwa wa gagwe, bjale ge a piſetša morwa wa gagwe o swanetše go botša batswadi ba mosetsana gore ke mo apiſetša morwa wa ka. Le bona ba tla botša moredi wa bona gore o tsebe gore mokete ke monna wa gago, batswadi ba mosogana le bona ba botša morwa wa bona gore mosetsana yola ke mosadi wa gago. Ke moka ba gola ba tseba taba ewe.

Morwa wa mokgalabje yowe ge a ile a hwa pele ga gore a beke mosadi wa gagwe, papago mosogana a na molaō wa gore a dule le mosadi ka baka la gore ke ngwetši wa gagwe a ka mpa a dula le morwa rragē goba moratho wa mohu. Ge papagē mohu a ka dula le ngwetše wa gagwe, go tsoga lerobo, letsoša ke mmago mohu.

13. Monna yo mongwe wa ga Leake o ile a piſetša morwa wa gagwe kga-rebe, bjale a piſa kgarebe e kgolo a bona gore morwa wa gagwe e sale yo monyana. Ngwetši a re go fitlha bogadi ke moka mokgalebje a re go ngwetši o swanetše goba mosadi, mosadi a gana, ke moka mosadi a dula le morwa mokgalabje yowe wa lapa le lengwe. Mosadi a ba a ba le bana ba babedi, mokgalabje a tšoša lerobo la gore mosadi ke waka lapa a liji lengwe, mosogana a boetša matto morago.

- Mosadi ana maanō, mokgalabje a ūka lethari ga botse, a ba a dumela go robala le mokgalabje, mosadi yo mogolo mmago mosogana, a re go monna wa gagwe o setlhōla, o reng o tsena ka ngwakong wa morwa gago, lehono o tsebe gore nna a senna mosadi wa gago, wena ke wena ngwana waka. Monna a dira lerobo le mosadi, ba ba ba išana moſate, lekgotla le a ūma le mosadi, gore ke nnete monna o setlhōla, lehono o tsebe gore o tla roga ke bana le gona go bōna-gala gore basadi ba barwa ba gago wena o robala nabo. Taba ewe mokgalabje a go e dira e fapane le molaō wa Sesotho. Mosadi yola wa gagwe a napa a gana go robala le monna wa gagwe monna a humela ngwetši.

Gona le tsela e ngwe ya go apiſa matſatſing a kgale, batswadi ba motlhankana, ba fo fa batswadi ba mosetsana dilō, ba bolediſana /ka gore.....

ka gore mokgotse, mokgotse. Ga ba bolele gore re rata ngwana wa bana

Mafelong bokgotse bja bona ke moka ka morago ba tšeа mosadi, ke moka bokgotse bo napile bo ya gola. Ge ba ka fo nyala ka ntle le go bolèla gore mosadi ke wà mang, motlhomong o tlilo dula le monna wa motse, goba morwa wa motse. Kudu basadi ba mohuta owe, ba tšeа ke basadi, ka gobane mosadi a ka fo ba le bana ba basetsana fèla, bjale mosadi a tšeа ngwetše wa gagwe ke yêna mosadi wa go

15. tlhoka mong. Ge morwa wa motse a sešu a tsena ka ngwakong wa mosadi mokgalabje a ka dula le mosadi ga gona phôšö. Kudu mosadi wa mohuta a ba ſupi motho gore a dule naë, ge motse owe o na le barwa ba bantsí, yowe a moratago a ka dula le mosadi. Dilö ka moka tšeа lapa lewe di laola ke mosadi yola a go ntšha dikgomo a tšeа mosadi. Taba ewe kudu e tlhaga kudu motseng o mogolo goba moſate lebaka ke gore gona le masogana a mantší.

#### Go beeletše.

Ke gore kgale e be ba kgatlha ke lapa la morwa mokete, bjale ka mokgwa owe, ba fo nyala lege mosadi a sešu a ba le ngwana, bare o tla ba bélègèla mosadi. Bjale bagologolo ebe ba na le molaö wa go tia, ka gobane ge ba ile ba fa motho dikgomo, mosadi a seke a bélèga bare teng ga lokwa ga go fele, monna o tla ba a tšeа mosadi yo mongwe ka dikgomo tšela, a bélèga mosadi ba tšeа.

16. Go nyala monwana o monyana a go fo diriwa fèla ka bokgotse awa le ga malome a motho o fo e ſa pôö e le gore a gona ngwana wa mosetsana. Dikgomo tšeala ba nyalago ka tšôna le ge a bona gore a na ngwana wa mosetsana o no di ſumiša ka mokgwa owe a ka kgonago ka ôna, fèla o swanetše go tlhôkômèla gore a tšeа mosadi ka tšôna gore beng ba dikgomo ba tle ba hwetšane mosadi.

- Kadimö, kadimö le yôna e dira gore motho a tšeа mosadi. Motho o swara ke molato, ke moka o ya ga motho yo a dima kgomo, ka moswana wa moswara o a dima bjale bjale. Ka morago mo adimi o botša mong wa ditseka gore a kena se nka go fang wena lebella letolo ke le, ge mong wa dikgomo a kwana le taba ewe ke moka wa leboga, o thoma go napa a nyala, ge a sa kwane le taba ya letolo, o bolèla gore ke dikwile o tlare ge a kgatlhane le mothoka wa gagwe la mpha 17. manamane a ka. Dikgomo tšela tšeа kadimo motlhong a nyalago ke moka di tsena mo nyalong.

/Ke moka.....

Ké moka o beka mosadi, ngwana wa mosadi yowe wa motho. Motlhang owe ngwana wa ngwanenyana a belegago, ba tsibiša ba nyadi gore mosadi wa lena o belegile, ke moka ba leboga ka go ntšha pudi, ba bolašla mosadi wa bona ba ba ba mo ſogēla thari, ya gore makgolo wa bona a pepule mosadi wa bona ka yōna, a seke a wiša mosadi wa bona a re a na thari.

Ge mosetsana a godile, bjale a e ya go bolla, batswadi ba mosetsana ba dira bjålwa ba rwala ba yo bega ba kgonyana gore mosadi wa lena o ya go bolla. Bakgonyana ba ntšha pudi, ke setlhathle sa mosadi wa bona. Ba ſogēla mosadi wa bona kgoko, mowe mokgopa wa pudi e ngwe le e ngwe ba fo ſoga. Ba mo logēla mokgose, kgwale ya mosetsana yowe le yōna go gobella yēna. Ge a gobella o ntšha pudi.

18. Ge a lugile bjale batswadi ba mosetsana ba dira bjålwa bja bo-ntši ba rwala ba iša ga mokgonyana ke bjålwa bja go bitša dikgomo, ke molaš le mokgonyana a ile a nyala pele ga bjålwa bjowe ba swanetše go dira ba rwala ba iša, bjona bo tla metlhaleng ya dikgomo.

Lebaka lewe ka moka monna yowe a swanetše go tšeа mosadi e ſu ba mo'iša gore a yo bona mosadi wa gagwe. Ka morago ga mo ba nyetše ke gona monyadi yo mongwe wa mo gae, a tla go ya le mosogana go mo ſupa lapa la makgolo wa gagwe, ba mu'iša ka pudi, pudi ewe bare ke pudi ya kgata lapa. Ke moka go tloga mowe mosogana a ka fo ya go bens mosadi wa gagwe, ka lebaka le a le ratago. O swanetše go fepa mosadi wa gagwe, go fitlhela mosetsana a gola a bea a beka a ya ga bolesogana

Mosadi o bikiwa ka dikgomo tša go a dingwa, mosadi a tla a bēle-ga batlhankana fēla. Batswadi ba swanetše go ſupa mong wa dikgomo 19. ngwana wa pele gore mosadi wa gago ke yono, ba bolabola ka motlhanka-na, o swanetše go dumēla, motlhankana o tla tšeа mosadi a ba bēlēgē-la mosadi. Taba ewe a e fele ka bana ba monna le mosadi fēla le ka ditlogolo tša bona e a fēla goba ditlogolwana. Lege mogolo wa bona a saka a ba le ngwana wa mosetsana bo ngwanabo ba ba nae, ba fo tšeа mosadi molato wa tšwa ka kgōrō molato wa batswadi ba bona.

Taba ena ya go nyala ka dikgomo tša kadimō, ke taba e e atilego magareng a basotho. Motho o fo bona a e tla wa kwa a bolēla gore wa tseba batswadi ba gago ba ile ba ja dilo tšaka bare ba tla mp̄ha mosadi lehono ke tlile ga gago, ke nyaka mosadi wa ka. O swanetše go mo fa mosadi batswadi ba gago ba go ſietše molato owe. Le wena o ka

dira ge o ka kwa ba go botša gore thoto ya papago e ga mokete, o ka butšiša ba go fa.

20. Monna yo mongwe wa ga Sekgobela, o be ana le dikgomo, bjale monna yo mongwe wa ga Sebaše a adima dikgomo ga Sekgobela a mo ſupa letolo, ba kwana. Ka dikgomo tſewe a ya a tſea mosadi ka tſōna. Mosadi a fitlha a bſlēga bana ba babedi ba basetsana, ke moka ba mo ſupa mosadi, ka morago mosadi a tſea ke ba bangwe, ba mo ſupa moratho, moratho le yēna a goma a tſea ke ba bangwe. Mong wa dikgomo a fitlha a re go Sebaše o swanetſe go mpha tſa ka, mokgalabje, a re teng ga lokwa ga go fele, ke tla go fa mosadi.

Sebaše a tſea dikgomo tſa moredi wa gagwe a tſea mosadi, a re mosadi a dira bjålwa a iſa ga Sekgobela a ba botša gore ke yēna makgolo wa lena yo, Sekgobela a leboga a tlhabela makgolo wa gagwe pudi Sekgobela a hwa, ka morago Sebaše le yēna a hwa. Mosadi yola makgolo wa Sekgobela a bſlēga ngwana motlhankana wa setlaſla yaba ke moka ke wa mathomō le wa mafello.

21. Morwa Sekgobela a ya ga Sebaše a re ke wele kwaleng ya metlhela ya dikgomo tſa papa. Barwa ba Sebaše bare wa kwala lapa la gago ſele, bjale wena o swanetſe go lebella morwa wa mokgekolo yo ke yēna mosadi wa gago. Buſuwana bo ya tswenya, motlhankana a ka a tſea mosadi.. Ka go letela ga monna ge a tlo tſea mosadi ditlhatsé ka moka tſa hwa.

Lapa ga le ji lengwe, bjale Sekgobela a iſa molato kgorong. Bannna ge ba a tlholo molato ba hwetšana gore Sekgobela le o be o na le ditlhatsé o be o ka seke wa dira selo ka gobane lapa lewe le go le banego a lena selo. Ditaba tſewe di fitile le bagologolo, e kabé go be gona le selo ka mowe lapeng lewe, o be o swanetſe go tſea sa gago. Ele gore ba ile ba leka ka maatla gore bala ba lela lapa ba swanetſe go ntſha dikgomo ba fe Sekgobela, ba hwetšana gore a go kgonege.

22. Molaō ūna wa kadimo ya dikgomo matſatſing a bo lehono o bothata, kgathe kgale o be o lukile, bare boy a kgomo ke bo boy a kgomo. Kadimānō yōna e sa fo ba gona, bjale moadimik o swanetſe gore a ſe makgoweng a yo ſoma a reka dikgomo, gore a boetſetſe mong wa tſōna go ena le gore a be a sa mo tshepiša gore o tla mmelēgela mosadi, lege ele barwa ba monna. Ka gobane bana ba bona ba ka seke ba tla ba kwana le

gona go bothata go lefa molato wa mohuta owe ka gobane ke motheko wa motho.

Taba ya bobedi batswadi ba swanetše go lesetša mosetsana a gola, mosogana yowe a mo lošago ebe ele gore yêna ka noši wa môna, go dumele mosetsana gore wa mo rata. E seng go etša kgale ba goba ba diš go ūupa gore mosadi wa gago ke yola. Mowe ba sa fo dirago ke ga malome wa gago. Empa molaō wa sesotho ke gore ngwana a è mowe batswadi ba 23. motšago. Ka baka la molaō wa sekgowa, ngwana a dumele mowe batswadi, ba ratago gore a tšeīwe gona. Empa lega gole bjale matšatsing a bo lehono, tlhalano e ngata gagolo, ele gore ba kgethile banna ka noši, kganthe kgale tlhalano e be e sa tlala ka mokgwa o.

Go nyala masea, taba ena e sale gona empa matšatši a bo lehono re kare dikgomo tša go nyala masea, eka ke dikgomo tšeīwe motho a di fisi-tšego, ka baka la gore mosadi a ka fo re go gola ke moka a tla a tlhanoga. Ke bana ba ba sa tswalegago, bana ba bangwe ba sa fo dumela mowe batswadi ba motšago gore, re ile ra ja dilo tša motho ka leina la gago, ka go riale mowe o swanetše go mo apešla, ke moka a dumela fêla a ba tlala bana ba mohuta owe.

Kgale e be ba sena taba le bo botse bja motho, taba/kgolo ewe ba goba ba e nyaka, ke motho yowe a nago le dikgomo, ga go kgathalege 24. goba ke mokgalabje goba segôle, goba setlaâla, kgane ke ge ana le dikgomo, ba mofa mosadi ke moka a nyala mosadi. Mosetsana le yêna a ka seke a gana ka gobane batswadi ba dumela gore a mo tšeē. Ba tla motša gore o ka seke wa sepela e meputše. Monna wa sefolu le yêna o a tšeā kgarebe kgane ke ge batswadi ba mosetsana ba bona gore o na lešaka la dikgomo ke moka ba mo fa mosadi.

Kgafelo ya mosetsana gore a tšeīwe, ena ke taba ya ngwana wa malome wa mosogana. Ka gobane mgwana wa mosetsana wa tseba gore o swanetše go tšeīwa ke ngwana wa kgaitšedi wa gagwe yowe elego motlogolo, gore motswala wa gago o nyaka mosadi, ka go riale mowe basadi 25. ba gago bona ba gona, re nyaka dikgomo tša go tšeā makgolo wa gago. Motlogolo ge a na le dikgomo o swanetše go nyala, ge a sena tšo batswadi ba fetola ba ga malome a mosogana gore rena re sale bona. Ka go riale mowe, ke gore batswadi ba kgope ba swanetše go tšama ba bapatša moredi wa bona ga monna yo a nago le dikgomo. Ba ga malome wa mosogana a ba na phôšo ka gobane ba ile ba bega bjale gwa tlhoka dikgomo /tša go nyala.....

tša go nyala, le bona e be baka seke ba kgona go ruwa kgope. Ce motlogolo a go dile ge a nyaka mosadi otla fo ya a tšea. Yola a ilego a nyala ke moka ke mosadi wa gagwe, o swanetše go tlhökömela mosadi wa gagwe go fitlhëla a gola, ke moka a meka.

Kgogo ya tshadi a e leke, go leka kgogo ya mamokokonope. Ka go riale mowe le ge mosetsana a nyaka mosogana a ka se ke a bola gore ke nyaka mosogana yo gore a ntšee. Mowe o ya go wa bona gore mosetsana o nyaka mosogana, ke ge ba kgethana, ke moka mosetsana a kgetha moso-  
26. gana, ele gore bona beng ba gopola gore ke papadi. Mowe ke mowe o ka kwa mosetsana ga a ena le bagwera ba gagwe a bolëla gore ngwana wa motho yo ke mo nyaka bošego le mosegare e ka ke mo a ka napa a ntšea. Batswadi ba gagwe a ka seke a ba botša gore mokete ke a mo nyaka. Yowe o kwago a bolëla gore mokete ke a mo nyaka o tla hwetšana gore ke ngwana yo monyana wa go tlhoka tlhaloganyö ka maatla.

Mosogana ke yëna yowe a ka kgatlhago ke mosetsana, ke moka a bolabola naš, yare ge ba kwane ke moka mosogana a ya a botša batswadi ba gagwe gore ke nyakana le ngwana wa mokete. Bjale ge batswadi ba mosogana ge ba nyaka lapa lewe, ba tla motša gore naa le kwane, ke moka a dumëla gore ee. Ke moka ba ntšha pudi ba roma sebaka sa go tlhotla diteba batswading ba mosetsana, gore re kwa ngwana wa rena o re o kwane le ngwana wa lena. Bala le bona ba butsiša ngwana wa bona  
27. le yëna a dumëla, ke moka batswadi ba mosetsana ge ba nyaka lapa la bo lesogana ba amogëla pudi. Ge ba sa rate ba fo gana a goma le pudi.

Tumélö ka moka e matsogong a batswadi ba gagwe, batho ba go a-piša, kantle le bawe ba nyadiwago ba sešu ba bëlgwa. Batswadi ba mosetsana ba kitimiša bakgonyana gore ba nyale ka pele, le bona ba kitima ka mokgwa owe, ka baka la gore le bona ba nyaka go fetetša dikgomo pele. Batswadi ba mosogana ba swanetše go nyakëla mammuwi wa dikgomo, le banna ba babedi gore ba nyala mosadi yowe. Mammuwi wa dikgomo o èta pele ga dikgomo o nyala mogadibö wa gagwe. Motlhomongwe motswadi wa mosetsana o nyaka gore ba-kgonyana ba nyale ka pela ka baka la gore o nyaka go ja dikgomo tša bana ba gagwe, a sapela. Bakgonyana ba swanetše go phakiša go nyala ka molaö wa makgolo wa bona.

Tsibišö ya mosogana gore o godile, a nyaka go beka, bogologolo  
28. masogana le dikgarebe e be ba sa bekane e sale ba banyana e be ba golə ba dula bogope. E seng matšatšing a bo lehono ba bekanago e sale ba /banyana.....

banyana. Mosogana o be a gola, a ba monna yo a tiileng. Selo sewe se tla go ſupa batswadi gore ngwana wa bona o godile, o betla segapa ka lona ka mabanyana wa le tia, le boſego a robale o lala a tia boſego ka moka. A diſ kata ke boroko bjale ka ge o tseba gore boroko ke dira. Ke moka o dira bjale boſego bjo bongwe le bjo bongwe.

Batwadi ba swanetſe go bona gore ngwana wa bona o godile o nyaka mosadi, ba lukiſe tſa go mmekela mosadi. Ba mo fa selo a ya ga makgolo wa gagwe go kgopela sego sa metsi. Ge ba ile ba bolela gore re go nyaka sa gore le gore sepela o nyakela re tle re go fe mosadi wa gago, ke moka wa goma o botſa batwadi ba gagwe, ke moka ba mofa dilo tſewe, wa diſa bjale ba moga fela mosadi wa gagwe.

Ge papago ngwana a saka a tlhokomela ka morago ngwana o tla mo 29. direla molato, o tla robala le mosadi wa mongwe ke moka a mo imiſa, gana mowe ke gore molato ke wa papago kgope, ka gobane a ka a tlhokomela gore ngwana wa gagwe o godile o nyaka mosadi. Bakgalabje ebe ba tlhokomela kudu ge a ka kwa gore ngwana wa gagwe a robale boſego a leka ka maatla gore a tſeele morwa wa gagwe mosadi pele ga gore a dire phoſo.

Dikgarebe le tſona, ge a bona gore lebaka la gagwe la gore a bikiwe le a mo feta, bagwera ba gagwe ba bikilwe, yena o ſetſe ele bomma thaka a difele. O direla batwadi ba gagwe mokgwa, ge ba mo roma o fo dula, ka tſatsi le lengwe le go ſila a ſile, o fo tsoga a dutſi, ge ba mo lediſa o fo homola, motlhomong a fetola ka gore a ke ne monna goba ngwana yo ke mo ſilelago, ke rego o tla ba alla, ge e le monna mosadi yo mongwe a ſilele monna wa yo mongwe.

Ka mabanyana ke moka modiro wa gagwe ke go tia lekope, a nyake go tſea magane le ba bangwe. Ka tſatsi le lengwe a ka fo tsoga a 30. ſila buuſwa, ke moka a tlhatle pitſa ke moka ya bela a ſeke a faga, mmagwe a ba a faga. Batwadi ba mothepa bona ba swanetſe go bona gore ngwana wa bona o nyaka go bikiwa ba rome sebaka sa bona gore see, ga batwadi ba mosoga go ba tsibiſa gore rena ka mono a re kwane le mosadi wa lena, ka go riale mowe le swanetſe gore le tle le mo tſee o tenne ke bogope.

Taba ya motlholo, motlheng monna wa gagwe a tlilo go meka, ka tſatsi lewe a mo tſeago ka lona, ge ba e tſwa ba dula lapeng ba molaya, ke moka mothepa o thoma go lla. Mogopoloo wa batho wa gopola /gore wa.....

gore wa kganela, ke nnete re tla rialo ka gobane o be a tswenya batwadi. Mosetsana yo mongwe o kile a re a bikiwa a seke a lla, mokgekololo yo mongwe a re go yena o setlaela o reng o sa lle, lla ka maatla, ke molaô wa bagologolo, re fore re tlhalefa ra hwetšana ba lla ge ba eya bogadi, ke moka mothepa wa thoma go lla, e noba go tloša leša la

31. gore go bothata ge o tloga lapeng la mmago o e ya lapeng la mmago mongwe.

Bogope bja mosetsana wa go selošiwe, mothepa yo ge a bona gore bagweza ba gagwe ka moka ba bikilwe, bjale yena ke lešalla. A ka dira lekope a letša bjale ka ba lošiwa, empa ga gona selo sewe batswana di ba swanetšego go mo diršla. Ka gobane bona ba ka seke ba kgonogo tšama ba mo adimela pôô, motho a sepôô yena ka noši o tla seponela. Ele gore batswana bona pele dia baba bakeng sa madimabe a ngwana wa bona. Mafelo melaô ka moka ya bokgarebe o tla e tlogela, a thoma go nwa bjalwa le ba bagolo, ka gobane dikgarebe tša kgale ebe disa nwe bjalwa. Batswana ba ka seke ba kgonogo mokgala gore keng o e nwa bjalwa.

Mothepa o se neetše go nwa bjalwa, ka go riale mowe o se neetše gore monna yo a bolabolago naš ka tša malaô o tla mo fa. Ge mosetsana

32. a ile a ima, monna yo we a mo imisetšego o swanetše go napa a mo tše, ka gobane batswana ba tla bolela gore o sintše ngwana wa rena, lehono o gopola gore o tla tše ke mang, ke moka monna o ntšha dikgomo tša go nyala mothepa. Monna ga e ya ga mothepa wa mohuta owe o swanetše go e kgopola, ka baka la bjalwa, ga gona kgopololo ewe motho a ka e kgopolang.

Taba ena ya bogope bja motneps a ya tlala ka maatla. Gobe gona le mosetsana yo mongwe wa ga Sebaše, mosetsana yo motse kudu, bjale ana le bolwetsi bja mokotogane. O ile a lošiwa e sale yo monyana, mološi a ba a tliša ditsekanyana, ka morago ke ge a tsena ke bolwetsi bjowe, bjale monna a seke a kgonogo a ka mo tše ka baka la bolwetsi bjowe. Ka moka bagwera le baratho ba gagwe ba bikiwa, a gola a ba a feta mowe a swanetšego gore a be ana le monna. Mokgwa wa gagwe

33. o be a dio bolabola gore nna à ba nthate, e šita ba ratho baka bana le bana, a bona monna a nyaka go diô goga, le ga ele gare ga batho o be a fo dira. Banna ba tšhaba go ya ka gobane ge o be o ka mo imisa o be o ka ba le molato, ka gobane o be a sa tsebe le gore ngwana /ke selo.....

ke selo mang a mo seleka o tiela go nyaka go bolaya ba dio a mo giša.

- Go bolabola le motlogolo wa bona mabapi le mothepa yowe elego lešalla, ke ge a swanetše gore a tše ke motlogolo, gona batswadi ba mothepa ba swanetše go ya ba bolabola le kgaitšedi ya bona gore oreng ka mosadi yo, o swanetše go mo tše le ge o sena dikromo o tla fo di bona wa re fa, ke moka kgaitšedi ya gagwe e tla kwela ngwana wa kgaitšedi, ya gagwe botlhoko, a dira gore ngwana wa gagwe o swanetše go tše motswala wa gagwe. Lege a sena ngwana wa motlhankana, o swanetše go mo tše gore a tle a be a mo apešla, monna yo mongwe o tla  
 34. fitlha a tsena ka ngwakong wa gagwe. Ke moka o rotše batswadi ba mothepa kôma.

Nyalo ya matšatši a bo lehono. Bjale ka ge go tlhalušitswe gore ba kgale e be batswadi ba lošana ka ntle ga bana, le matšatsing a bo lehono taba ewe e sa fo dirêga, empa a ba tlala kudu bjale ka ge bogologolo e be e le molaö. Mosogana a ka foya borwa go bereka a ſia a sešu a apiša kgarebe, bjale a re ge a le makgoweng a ngwalla batswadi borifi a re nnyakeleng mosadi, empa ba swanetše go mo fetola ka gore ke moredi wa mang yowe o mo nyakago, yêna mong a tlhaloša, ba kgona ba roma kgaitšedi ya mosogana gore yo mo apiša.

- Go bekiwa, ge mosogana ele le gwaragwara, batswadi ba mosogana ba bona gore mothepa o godile, mathaka a gagwe ka moka a bikilwe, batswadi ba mosogana ba ngwalla mosogana mangolo a gore a boë gae, a  
 35. seke a bakwa, batswadi ba swanetše go tše mosadi, ke moka ba gome ba mo tsibiše gore mošadi wa gago re bikile boy a gae ka pele.

Ka pišo, mosogana matšatši ana, o a piša mosadi ka noši, ge a kwane le mosetsana ke moka o botša batswadi ba gagwe gore ke kwane le mokete. Ke moka batswadi ba nyakêla h motho ba mo romela ga bo mose-tsana a tswere ponto go tsibiša batswadi ba mosetsana gore ngwana wa rena o re o nyakane le ngwana wa lena. Ka go riale mowe ba yo tlhotla batswadi ba mosetsana gore ba kwana le taba ewe, ge batswadi ba dumêla ke gona ba ka kgonago ba ntšha dikromo tše go ya gonyala.

- Taba ena ya go apišetše kudu kudu e ſetše e dira ke bahetene, majakane bona a ba kwane nayo. Gona le taba e ngwe, yôna le bona ba e dira, ke gore ke taba ya mabapi le barwa ba mosadi, ke gore ge mogolo  
 36. a ka ya a loša mosadi batswadi ba ba ba nyala ke moka, mogolo a hwa a sešu a beka mosadi, moratho wa gagwe o swanetše go ſala a beka mosadi. /Le ge ele.....

Le ge ele mosadi wa moratho, mogolo o swanetše go meka a dula nae, ka gobane moratho e ſu a ke a dula le mothepa, go ile ge nke o kile a dula le mothepa.

Bahetene, bona ba sa swere mokgwa le tsela ya bagologolo, le bona bana ba bona ba dumela mowe ba kwago batswadi ba dumela. A okwa ba gana le yēna o a gana, a botša mosogana gore e be ke go nyaka bjale batswadi baka ba gana, nka seke ka kgona selo.

Batswadi ba bana, tlhokomelo godimo ga bana ba bona. Papago mosogana, o swanetše go nyakella ngwana wa gagwe mosadi, ke gore ka go riale mowe o bona gore ngwana. wa gagwe o godile a ka ba a mo dirēla molato. Bjale ka ge ditaba di tlhaluſitšwe temeng ya 108 mabapi le 37. bogope bja mosogana. Dikgomo tša baredi batho a se dikgomo tša batswadi ke dikgomo tša dikgaitšedi tša bona, ke mowe batswadi ba tlhokomelago kudu gore ba seke ba sinya dikgomo tša go nyala baredi ba bona, ka gobane ba tlhankana ge ba godile ba ka tla ba tswenya batswadi ba bona. Ke taba e kgolo ewe batswadi ba swanetšego go e tlhokomela gore barwa ba bona ba tle ba hwetšane basadi.

Motlhankana ge a godile a bona gore mathaka a gagwe ka moka ba tšere basadi yēna o ſetše ele legakwa, o swanetše go tsibiša batswadi ba gagwe ka go tia sekgapa, ka morago ga sona ge a bona gore batswadi a ba mo tlhokomele ke moka e tšama a dira melato basadi ba bangwe. Melato ewe o dirēla batswadi ba gagwe. Ba swanetše go leka ka maatla gore ba mpe ba tšame ba kolota dikgomo ba tšeise morwa wa bona. Go 38. ena le gore ba tšame ba kolota tša go lefa melato ya ngwana wa bona. Mosogana o imela ke ngwako o nyaka mofokatši. Ge ba hwetšane dikgomo tšewe ba ka nyalago mosogana mosadi, bjale ba boledišane gore mosadi ba ka mo nyakela mosedi wa mang, ke moka ba tšeše mosogana, ba tla bona mekgwa ka moka e fela.

Ge monna ana le bana ba batlhankana le dikgaitšedi, mogare ga bana ba gona le bagolwane le baratho. Bjale ngwana yo mongwe wa bona yo monyana a nyaka mosadi, batho bawe ba swanetše go bolabola ditaba tša ngwana yowe ke batswadi gamogō le mogolwane wa gagwe wa motlhankana le kgaitšedi ya bona le ba bangwe ba leloko ba swanetše goba gona. Malome wa mosogana ga ale kgauſſi le yēna o ba gona, ke moka ba bola bola ditaba tša ngwana. Baratho le dikgaitšedi tše dinyana ga ba /swanela.....

swanetše gore ba be gona mowe ditabeng ka gore ke ba banyana.

39. Kgaitšedi ya bona motlhomong a ka seke a ba gona, empa ga gona taba ditaba di swanetše go bolwabolwa. Kgane ke ge gona le bagabo papago mosogana bjale ka bo rangwane le boramogolo ba le gona. Mowe kgaitšedi ya bo mosogana a swanetšeego goba gona ke ge dikgomo di tšwa di ya go nyala mowe o swanetše goba gona, kudu yowe dikgomo di tšwa-go yēna, ke yēna yowe a swanetše go iša dikgomo tša gagwe go nyala mamui wa gagwe.

Go bjale ka motlhāng owe dikgomo di tšwago, ke gore, kgadi e swanetše gore ebe gona ga mōgō le ba leloko le yēna yowe dikgomo diilego tša nyala yēna. Bjale kgadi e tlilo bega badimo gore dikgomo lehono di a tšwa diya ga mokete go nyakela metsi, ke molaō wa gore le bona batsebe. Tšatši lewe malome wa ngwana o swanetše goba gona go bona ge dikgomo tša motlogolo ga di tšwa. Mmago lesogana o swanetše go ba gona le yēna a kwe gore dikgomo tša moredi go tšwa tše kae.

40. Ke molaō wa gore a butšiwe, ditaba dire pele le morago, motho yowe ba senago taba nae ke sebaka, yēna o fokwa ge ba motša ge ba mo roma bare tšeа selo se o yore ka sona. Ke mowe a yago a hwetšana botlhatse. Molaudi yo mogolo mona dipolelong tša go tšeа ke kgadi, mowe a bolabolang ba swanetše go dumela gamōgō le malome wa mosogana ge a ka bolabola gore yowe motlogolo, mowe waka a o dumele gore a yo tšeа mosadi mowe ba mo kwela, kgadi le yona e bjale.

Kopand, mowe kopanong ya bona ge ba ile ba bolabola ba kwana gore mosogana o swanetše go nyala moredi wa mokete go lukile batswadi ba swanetše go boledišana le batswadi ba mothepa. Ge ba ile ba dumelana ke moka go fedile ba tsena ka lapeng ba nyala. Mosogana a bene taba nae, yēna ba tla fo mo ūupa gore mosadi wa gago ke yola. Motlhō mong bare go yēna a mo gare ga basetsana ba o rata mang ke moka a re ke nyaka yo.

41. Go bjale ka ge ga malome wa mosogana gona le bana ba basetsana, bjale mowe go tšeа ngwana wa pele wa motlhankana, baratho ba ka seke ba ya go tšeа mosadi mowe. Mowe gare ga basetsana bawę, o gona yowe a retšwego leina la mmago mosogana, ke yēna yowe a swanetšeego go tšeia, o ya ga rakgadi wa gagwe.

Ka morago ga mo yowe a reletsęgo rakgadi wa gagwe, a bikilwe,  
/ka baka.....

ka baka la gore ngwana wa rakgadi wa gagwe ebe e sale yo monyana, yowe a mo tlhatlhama go swanetše go tšeа ke ngwana wa rakgadi wa gagwe. Ke gore molaö ngwana yo mongwe le yo mongwe ge a tšeиwa, ba swanetše go fela ba botša kgadi gore re tswenya ke masogana, ke moka a fetola, ge a bona gore e ſu a f gola o bolela gore a tšeиwe, ebe gona mosogana yo a mo nyakago a ka kgonago a mo tšeа. Ge a bona gore ngwana wa gagwe o godile, o a ba botša gore ke tlilo mo tšeа.

42. Bana ba motho, ke gore bana ba motho bjale ka ge gona le bagolwane le baratho, mogolo wa motlhankana o swanetše go tšeа dikgomo tša mogolo wa mosetsana ~~xx~~ a yo tšeа mosadi ga malome wa gagwe. Mosadi yowe e tlilo ba mosadi yo mogolo ke gore setima mollö, ka gobane ke ngwana wa malome wa gagwe.

Kgano, go mogolwane a gana go tšeа mosadi ga malome wa gagwe gona ke gore batswadi ba mosogana ba swanetše go bitša ba leloko la gabogore ba tle ba kwe gore molato keng, ka gobane morato wa gagwe a ka seke a kgora go tšeа mosadi wa malome wa gagwe mogolo wa gagwe a le gona. Ba ka tla ba ſita go loma dipheko, ge a ile a ganela ruri, ge moratho a rata a ka ya a tšeа mosadi yola, fela o swanetše gore a re go tsena, mogolwane a lafe mosadi, gore a seke a bēlēga bana ba go se tsebaletšege. Kalafo ke gore a robale le mosadi.

43. Mosadi yo a tšeiwago ka dithoto tša batho, ke mosadi wa kgoši, yēna kgoro e ngwe le e ngwe e swanetše go ntšha selo, ke moka ditšwe tšo tšeа mogatša kgoši. Mosadi yowe ke mmago setšhaba, ke yēna mohumagadi. A tšeиwi ka dikgomo tša go tšwa ngwanana. Ke yēna yowe a reng, motlheng a tsenago ka kgōrō ya mošate ba tima mellö, ke moka ba gotša ka lapeng la gagwe, ba ya barumaša ka ntshe.

Monna wa basadi, ke gore molaö owe wa setima mollö a se mosadi wa kgoši fela. Monna a ka fo tšeа basadi ba babedi goba ba bararo, ka morage a ya go tšeа ngwana wa malome wa gagwe, bala basadi ba swanetše go tima mellö ya bona ba e ba rumaše ka ga mosadi yo mogolo, go ſupa gore ke yēna yo mogolo mo motseng.

- Monna wa lapa, ge a nyaka go tšeа mosadi wa bobedi goba wa boraro o swanetše go botša mosadi wa gagwe ge eke dikgomo tſewe tšo tšeago 44. mosadi di tšwa moredi wa mosadi yowe, ke moka ba kwane, ge mosadi a gana monna o swanetše go leſetša. Ge dikgomo ele tša go tia phatla ya monna gona a gona taba, go mo tša gona a ka fo bolela, a kwa a gana /ke moka.....

ke moka a motlogela a le bjale.

Monna o swanetše go loša mosadi a seke a ba botša, ba tla ſala ba dikwa kowa ditaba di lukile. Ka gobane a ba botša gore ko apiša moredi wa mokete, ba ka tloga ba ya ba loma mosetsana, gore a gane monna yola. Ge dilø tſa gagwe di tſwa o swanetše go bitsa bo morwa rragē, mowe le ge basadi ba saka ba tseba gore ke kgomo tſe kae tſewe diilego go nyala mogadikane wa bona ga gona taba. Motho yo a ka tsebago sephiri sa monna ke kgaitſedi ya gagwe, ka gobane le go apiša o tla roma yēna.

Monna goba o nyaka go tſea basadi ba bantſi ka lebaka ka letee,  
45. ga gona tibølø mowe tabeng ewe, ke gobane yēna ka noſi o e tshepile gore o tla ba nyala. Empa e dioba taba ya buima kudu. Ga se gantſi e diregago taba ya mohuta o. Le ge monna a nyaka go tſea basadi ba bantſi o swanetše go ka banya mphathø, e seke ya ba mphathø ka o tee, ba ka seke ba tſhabana.

Kudu kudu molaø o o tletſego ke gore monna le ge a nyaka go tſea basadi ba bantſi, o swanetše go thoma a tſea mosadi ka o tee, ke montſha thakeng, a dule le yēna go fitlhēla a eba le bana ba bararo, a kgone a piſa mosadi wa bobedi. Yola monyana o tla tſhaba yola mogolo. Mosadi wa mokokotlelo, ke mosadi wa mafello le yēna monna ka lewe lebaka o tlaba a tſofetſe.

Methepa ya matſatſi a, a ba sa dumela gore ba tſee ke mokgalabje, a mo dire gore ke mosadi wa mokokotlelo. Ba ſepa bakgalabje ka gore ke motſwa o ſitswe goba seripa sa lesaka, ba nyaka lesaka la go tlala,  
46. ke gore lesogana. Bana ba bahetene bona ba sa fo dumela, ka baka la gore batswadi ba bona ba sale tseleng ya bakgale.

Ge ba babedi ba kwane ka go tſeana, bjale ka ge batswadi ba mosogaba ba roma sebaka go tsibiſa batswadi ba mothepa gore ngwana wa renz o kwane le ngwana wa lena. Sebaka le sona se botša mosadi yo mongwe wa mowe motseng, gore ebe yēna a bolabolago ditaba. Molaø ke gore e be dibaka tſe pedi, ke sebaka sa bakgonyana se tſwa motseng wa bo mosegana le sebaka sa bagogadi le sona ke sa motse wa bo mothepa.

Dibaka tſe pedi tſe, ge ditaba di ile tſa ſma ka tsela e sele, ke gore ba tlhalana, ke bona ditlhataſe tſa go tlala. Ke gore bona ka bobedi ba swanetše go ganetſana le go dumelana mowe bago tsebago. Dibaka tſa mabapi le manyalano, kudu ke dibaka tſa basadi. Banna ba  
47/rumiwa fēla.....

47. rumiwa fela go ya go nyala ke mowe monna a ya go a hwetšana botlhatse, ka gobane tšatši lewe, ba swanetše go bolabola le tšewe diilego tša ya pele.

Sebaka a selape go sepela, o swanetše go ya morago lepele, go khutša gagwe ke gore modirō wa gagwe o fele. Ge nke mosepele owe wa gagwe ke go rera tša go baka, o swanetše go khutša ka gore ba mogafe-le mosadi. Bo baka bo a baba, ka gobane goba o lapile ga go kgathalege o swanetše go ya ophethe kgopoloy a motho yowe a go romago.

- A ke tlhaloše ka maina goba ka bana ba motho mabapi le motho yowe e swanetšego gore ebe morumiwa. Mosadi o ba le bana ba batlhankana ka babedi, bjale motlhankana o tšea mosadi goba basadi ba babe-di. Mosadi wa pele o swanetše goba morongwa wa mogonyala kgaitšedi ya monna wa mosadi. Ge moredi wa mogolo a nyadiwa, mosadi wa moratho e swanetše goba sebaka. Moredi wa moratho, sebaka e swanetše goba 48. mosadi wa mogolo. Le letale la pudi go fatla sebaka, le mala a yôna go tšalee sebaka. Kowa bogadi le gona go bjale ka bagogadi.

Mo ditabeng tšena tša go tšešlana ga gona letlhoyt lewe mmago motheba a ka le dirago, lege mmago motheba a tlhoyane le sebaka, ga gona taba, sebaka se swanetše go ſoma moſomo wa sona wa bobaka. Ge a ka nyenya sebaka ke moka a ba a moraka bo bakeng, a tsentšha yo mongwe, ke gore mosetsana a tlhala dithoto tšela gwa goba go iša sebaka sa pele ditla loba, ba ka seke ba mitša a dumela, sebaka sa bo mosetsana le sona seka seke sa bolela selo. Kowe re e thuta seema se serego, tšhwene tsogo e tiela gagabo yôna.

Dilo tšewe mmago ngwana a ka di jago ka sephiri ke dilō tša motlabo wa moredi wa gagwe, ka gobane tšona ke dilō tša bo makhukhuna, le yôna ge ba ka tlhanogelana a ka seke a dirêra.

49. Go bjale ka ge ba tšešlani ba kare ba tšešlana, bjale ba fela ba fana dilō ka matheko, ke gore ke sephiri, ba leloko gamōgō le sebaka se sa tsebe, motlheng ditaba di ema ka mokgwa o mongwe, monyadi o tla loba, ka gore ba tlhanogelane, batlwadi ba motheba ba swanetše go diseka. Ba leloko ke moka ba tla ſita go mo refiša tšona. Polelo ya mafello ba tlare e be lerekana tše lena le ditsebago, re ka seke ra di tšena.

Go kgopela segō sa metsi, taba ena ya go kgopela segō sa metsi,

/ke taba.....

ke taba e e dirago ke lesogana. Sewe batswadi ba se dirago, ge ba bona gore ngwana wa bona o godile o nyaka mosadi, ba mo fa selo sa gore a & ga makgolo wa gagwe gore a yo kgopela sego sa metsi ka sona, ke selo se bjale ka pudi, goba ponto goba kgomo.

Papago ngwana a ka seke a fetola mokgonyana selo, mokgonyana bjale ka ge a ile mosadi wa gagwe le yêna a ka seke a fêla pelo. Ma-  
50. kgolo wa gagwe o tla bitsa bagabo, ke moka a tla a ba botsa mantšu a mokgonyana, bona ba swanetše go butšisa gore melaô ka moka o feditše, e bjale ka pudi ya letsoku, pudi ya lepheko, le kobo ya mmago ngwana le patši ya papago ngwana o ntšhitše, ba dumela ba motša gore sepela o nyakêla pudi ya mokgoko a tle a tše mosadi wa gagwe. Ge a tso boy a le pudi ewe ya mokgoko, ke moka ba bitsa dikgadi le bo malome wa ngwana ba tlilo laya ngwana wa bona. Ba mo laya ka morago ga mo ba llê pudi ya mokgoko, ke moka ngwana wa bona a kgona a e ya bogadi.

Ge mosogana ele modidi, empa a kgopela sego sa metsi, batswadi ba mosetsana ba mo nyaka mclemo a seke a bonagatša selo, mosogana e swanetše go botša baga makgolo wa gagwe gore nthuweng. Ke moka ba bolabola ka kwana ka lentšu la go ruwa, ke moka mothepa o beka mosoga, o dula le mosadi wa gagwe ga makgolo wa gagwe. Go direga ka mokgwa o, ge mosogana a ka ya bogweng, ba ga makgolo wa bare go moso-  
51. gana, re tla go fa mossadi wa gago ge o ka ntšha kgomo ya tswetsi, a se be nayo, ke moka ba ga makgolo wa gagwe bare go mosogana, o swane- tše go aga ngwako ke moka aga. Motlheng ba beago seihoro, mosogana a fologe o dula godimo ga ngwako, ba swanetše go mo fološa ka lentšu la gore fologa o tle o tše mosadi wa gago, ke moka a fologe a mmeke a tloge nae a & nae gagabo.

Ka mokgwa o mongwe, mosogana a na dikgomo tša go fetša mosadi, empa ona le kgaitšedi ya gagwe yo monyana. Batswadi ba mosogana ba bona gore ditaba dia thathaf, ba swanetše go roma sebaka gore sepe- la o botše ba ga makgolo, magwera a mašuwana ka ngwana wa ngwalonya- na. Ke gore ba dira gore motlheng mcsetsana a nyadiwa ba tše dikgc mo ba yo fetšisa mogadibo wa gagwe.

Kopano ya batswadi ba mothepa. Ditaba tša kopano ya batswadi ba kgarebe, ke mathomong ga ditaba ge mosogana a kwane le mosetsana  
52. sebaka se išitše mabotsa a batswadi, ke gore batswadi ba mosetsana ba swanetše go bitsa ngwana wa bona, bare go yêna motho yo wa mo /tseba.....

tseba, a dumela, bjale o tlile gagago, o re wena o kwane le motho mokete, a ke nnete, ke moka a dumala. Ke moka ba fetole sebaka ka gore re di kwile bošla morago re sa bitša batswadi ba ngwana, ke moka a goma.

Papago ngwana ke moka o bitša batswadi ke gore ba leloko gamogö le kgadi ya mothepe, ba kgobakana, ke moka o ba bęgęla taba e. Pele ga gore ba e bolele ba butšisa maekutlō a mmago ngwana gore yēna o rēng ka taba e. Mosadi o tlhalifile o tla goma a ba gafela tsona, a re, nna nka seke ka di tseba di tseba ke lena beng ba ngwana. Ke gona bjale ba thozia go gopola mokgwa wa batswadi ba motlhankana, gore a ka lapeng la bcna baphela bjang, le gore ke morwa mang, le medirō ya bona gore a e lukile, bošeka, boloi, go utswa, ke bafaladi, goba balaudi mothopo wa bona.

53.

Go se tsibie.

Batswadi ba mothepe ba rera ka mokgwa owe ka baka la gore batho bawe a ba ba tsebe ga botse, ba Nirela gore motlhomong wa bona a kaba a ſetše a ukwile tša bona. Ka gobane ge ba ba tseba ga botse, ba ka seke ba tlhwa ba se tswenya ka go tlhwa ba gopola. Ba ka fo gana ſela, ka go bona mokgwa wa motlhankana, goba ka mokgwa wa batswadi. Ge yo mongwe a kile a kwella gore mohuta owe a se mohuta wa bathong, mokgwa wa bona ke o le o, ke moka ba swanetše go gana gore ba seke ba tše moredi wa bona.

Matšatši a bo lehomo. Ge batswadi ba ile bare, a ba nyake motlhankana yowe a tšeа ngwana wa bona ke moka, motlhankana le mosetsana bona ba fore ba ratane ba nyaka go dia ka mokgwa o ba ratago, ga go ba thuše selo ka gobane batswadi a ba di rate. Ba tla fo gana, mosogana a lefa fela.

54.

Motlhankana yo bare ke Ntšekane, o ile a bolabola le mosetsana wa ga Mašumu, ke moka ba kwana. Mosogana a ya a botša batswadi ba gagwe gore ke kwane le ngwana wa ga Mašumu. Batswadi ba mosogana ba roms sebaka ga Mašumu, motswadi wa mothepe a re go sebaka, boela nthago ke sa bitša ba gešu.

Be gabu ba kgobakana, ke moka a ba begęla ditaba. Ba ile ba gana mosogana gore a re mo rate, re a mo tseba ke ngwana yo a belegileng mo lefaseng lę, mekgwa ya gagwe ke sebodu, mmagwe ana ngwako gamogö

/le mosadi.....

le mosadi wa go ſia mogolo wa gagwe. Taba ya bobedi ana tlhompho yo mogolo le yo monyana go yēna ke selo ka se tee, o fo rogana ka mokgwa o a ka kgonago, le go tlhwa a tia mmagwe e ka a melega. Ba ile ba mo gana ka mokgwa owe.

- Motlhankana a tlhakana le mothepe, a bolediſana naſ, gore maanō e ka bang, ka gobane batswadi ba gago ba gana. Mosetsana a seke a 55. fetola, mosogana a mo tsena fase, a dira gore a robale le mosetsana, ke moka mosetsana a dumela. Ba dira bjale go fitlhela a ima.

Mosogana e be a lugile maanō a gore ba tlare napa o mo tſee. Ka gobane batswadi e be ba sa mo nyake, ba ile ba mo lifiſa, mosetsana a fo dula lapeng la mmagwe. Ge ele wena ngwana wa motho wa kwa batswadi ba gana leſetſa, a bare soowe ba itſe se bawe. Go a tsibja gore molaō wa makgowa ore ge a go ratile ke moka go lukile, bagolongo bare ba tſeelani ke ba ratane, ka go riale motho o ſika le bolwetſi, bjale ge a kaya a babja o tla ſita go botſa batswadi ka gobane o tſere ka maatla, eseng ka thato ya batswadi.

- Ge monyadi a beka, batswadi ba mosetsana, a ba sana polelo ewe ba ka e bolelago, taba kgolo ke dikgomu tſewe monyadi a ba nyaletſego ka tſona. Goba o dira leſaba la mohuta mang, ga gona polelo mabápi 56. le taba ewe.

#### Phetolo ya go fetola morongwa.

Ge batswadi ba mosetsana le ba leloko ba bolabotſe ka mosogana yowe a nyakago go tſea moredi wa bona, ge e le gore morerong wa bona a ba kwana le gore a mo tſee, ba romela motho wa bona gore sepela o botſa batswadi ba mosogana gore batswadi ba ngwana a ba dumele, ba mo lebeletſe gore o ya mogongwe, polelo ewe ke ya ge batswadi ba mosogana ele baloi, goba maſeka goba mahodu, ka gobane ba ka seke ba tlhaloſa gore re gana ka mokgwa owe. Mowe ba bolabolago ke ge batswadi le ngwana wa bona ba sena mokgwa o motle.

Ge ele molaudi goba motho yo a tſwago a sepela, a ba mo utele ba motſa gore ngwana wa rena a re nyake ge a tſea ke molaudi goba mothoka Legé ana le dikgomu bjang le bjang o swanetſe go dula natſo, eseng gore molaudi le mothoka ba tsene motseng wa ba bina tlou.

57. Go fetola, ka gore ngwana wa rena o apiſitſwe re ſetſe re llē ditſheka tſa ba bangwe, ke gore motho yowe ba mo tlhompha, le go mo dumella gore a tſee ebe ba ka mo dumella, bjale ba ſitiſitſe ke mokgwa /wa mosogana.....

wa mosogana. Le ge ba ka no mo fetola ka gore, o ya go tlhatšwa dirope tša mogolo wa gagwe, ke gore mogolo wa gagwe ke moopa. Taba ewe ka molaō a e direge, mosadi o ya fela bubula ntlo, eseng bakeng sa boopa.

Ditaba tša go apiša, a ſe ditaba tſewe batho ba ka dulago ba atlhudišana tſona. Ge batswadi ba ile ba dumela ke moka go fedile. Polelo ya bona matšatšing a bo lehono ge bakwana le moapiši, ba fo fetola ka gore kgane ke ge wena o kwane naš. Taba e kgolo motho a lebale mo a reileng sefu sa gagwe, ka gobane wa lebala o tla bodiša.

Motlhankana wa go tlhoka dikgomo, bona batswadi, ba gopola kudu ka batho bawe ba go ganago moyo, ke moka ba mo apišetša mosadi, ka 58. baka la gore motlhankana a na dikgomo tša go nyala, ba ka fo leka go kolota, kgomo goba kgomo tše pedi ke moka ba ya go ſoſela motšhidi. Mosogana yowe a ka seke a beka mosadi. Batswadi ba swanetše go roma motho, gore sepela o botša ba ga makgolo gore dikgomo a di gona, a ba ruwe mokgonyana wa bona o tla ba a ba robela dikgone. Ka baka la gore ba a kwana, ba tla mo amogela, Ke mowe ba bolabolago ka gore ba tſee-lani ke ba ratani. Gona le seema sa gore, monyala ka e tee, goba ka pedi o nyala wa gagwe.

Go lokologa ga mosadi, o tla dula le mosadi ga gabonadi, go fitlhala a eba le bana. Ngwana wa pele wa mosetsana ge a nyetšwe, ke moka batswadi ba mosadi ba tšeа dikgomo, dinyala mmago ngwana ke gona a ka kgonago a tšeа mosadi wa gagwe a ya naš gagabo.

59. Ka tſatſi le lengwe, ba ka bona gore ngwana wa bona ke tſhuwana ana dikgomo, ba gopola ba bona ga botse gore bathong ba ſele goka seke gwa kgonęga. Ba rera gore o swanetše go tšeа mosadi go malome wa gagwe. Ke moka ba romela motho gore sepela o botše bo malome a ngwana gore motlogolo o a lla, ka go riale mowe re re re belegeng.

Taba ewe ke e kgolo, motswadi wa mosetsana a ka seke a fetola a le noši, o swanetše go botša morumiwa gore ke di kwile ke sa botša beng ba ngwana re tla go fetola. Ge a bitſi ba gabonadi kgobakane, ke moka o ba begela ditaba, gore ke bona mokete, o re, re mélégé. Ke motlogolo, fela ge a lebane lapa lewe, ba tla fo bolela mekwa <sup>g</sup> ya mosogana, ke moka mafelo bare wa kwala ka gobane motlogolo a lle gae, wa tlhöla. Ke moka ba romela sebaka sa bona gore sepela o botše sebaka sela re tle re se fetole. Tſatſi lewe ga goha polelo ewe

60. ba swanetše go go bolabola, ke go fo fetola morumiwa gore sepela o ba botše go lukile a tsene.

Go tsena mowe ga gagwe ba mo nyaka dikgomo gore a nyale, bjale dikgomo tša tlhoka, malome a mosogana, o swanetše go kwela ngwana wa kgaitšedi ya gagwe botlhoko. Batswadi ba mosogana ge ba bona gore ngwana wa bona o godile, dikgomo di a tlhoka, yēna mmago ngwana o fo tlhoga a ya ga kgaitšedi ya gagwe, a fitlha a motša gore motlogolo wa re tswenya, ka go riale kere, o ka moruwa.

- Papago mothepa o tla goma a bitša, bagabo, pele ga mowe ke gore o swanetše go bolabola le kgaitšedi ya gagwe, ba ēma mowe ba ēmago. Kgaitšedi ya gagwe, a re go fitlha gae, a romele sebaka gore a yo botša batswadi ba mosetsana gore a rena dikgomo, ka go riale re ra gore  
61. ba ruwe motlogolo wa bona.

Ke mowe malome wa mosogana a swanetše go bitša bagabo, ka gobane taba gore ke taba e tšwa ka sebaka. Ba tla kgobakana, ba bolabodišana ka go tlhoka dikgomo ga motlogolo wa bona le gore a tsene ka lapeng a ruiwe. Ga gona poledišanō e kgolo, mofetudi yo mogolo, ke papago ngwana, mowe a lle gae, ke ba bangwe, papago ngwana ke moka a re a tle a be a nthobēla dikgone. Ba roma sebaka sa bona gore a yo bitša sebaka sela, ge a fitlhile papago ngwana o fetola sebaka ka mokgwa owe batswadi ba ngwana ba bolabotše ka ñna. Ke moka seboetša mantšu nthago, ba roma sona sebaka se iša moswe ga malome wa gagwe ke moka go fedile.

- Mokgonyana ge a eya bogweng, ke gore mowe ke molaō wa mokgonyan, yo mongwe le yo mongwe, o swanetše go ya ka mabanyana, ge ba fitlha a ba fitlhi ba tsena ka kgorong, ba dula ka ntle ga mafōrō, ga ba bola-  
62. bole. Polelo ya bona ke sehuba fēla, yo mongwe wa motse o tlab a ba kwa ke bakgona dikgarebe di ba bitša ba tsena ka motseng. Sehuba ba gōtlhōla ka baka la gore ba dutši lebaka le le telele ba sa bone motho yowe a tla go batši.

Dikgarebe ge diile tša ba bitša, ba tšea mapara a bona, ke moka le bona ba thakgoga ba ba šala nthago, go fitlha mowe ngwakong owe ba swanetše go tsena ga ñna. Ga ba fiwi tša go ja tšatši lewe, ba lala ba ija leboto. Ka moswana ke gona ba ba fago tša go ja. Mola ba tsenago ka ngwako, ba roma kgarebe e ~~mm~~ ngwe gore e bitše sebaka sa motse, gore ba dumediše. Ke molaō go dumediša, ba ka seke ba fo tsena /motseng.....

Bakgonyana.

Bakgonyana ge ba e ya bogweng ba swanetše go ya ba rwele dikobo tša bona, ge ba se natšo ba ka seke ba ba fa dikobo, ka gobane dikobo 63. di tšwa ga monna, mosadi a na dikobo.

Dijō le metsi, dilō tše pedi tše, bošego bjowe ba tsenago, bjale ka ge go tlhalušitšwe gore a di lewe, le ñna metsi lege motho a ka swara ke letlora bjang le bjang, a swanela go nwa. Ge ba ka nwa ba ba ba ja ba swanetše go fekolo, ke moka ba lifiša. Metši ñna le ka moswana ba fo tsoga ba sa nwe, lebaka la bona la gore ba nwe metsi, ke ge ba kgopetše segō sa metsi.

Ka moswana ga tšatši, lewe ba ilego ba fitlha ka lona, ba romela kgarebe go bitša sebaka sela, ke moka ba botša sebaka, gore re tlile ka mokgwa o le o, ke moka sebaka so bolela mantšu awe ga batswadi ba kgarebe.

Tsibišō ya batswadi ba mothepa, ge mosogana a ile a kwana le mosetsana. Ba roma sebaka, a swere lesome goba ponto, o tsibiša batswadi 64. di gore ke rumile ke ba ga mokete, bare ngwana wa lena. Tšalete ewe ke ya go tsibiša batswadi ba mosetsana. Maapišō a mosetsana mosogana o mo fa ñna mowe ba apišanego gona pele ga go tsibiša batswadi, mosetsana le yēna gore o rata mosogana o swanetše go tšeа pheta a fe mosogana, ele gore mosogana o swanetše go ntšha sekhušumane, ke gore maseleng a mabedi goba le fakorong ge ele sehuri setlhano, o fa mosetsana ke a go apiša.

Dilō tšena lesome la mmago mosetsana le lesome la papago mosetsana, ke tša mo ba nyala, ke gore pele bare ba bula melomo ya batswadi. Ka morago ke ge ba ntšha toko ya motšoko, ka gare ga yñna ba fakela ſeleng goba maſeleng a mabedi. Tšalete ge e ka ſala ge banyadi ba nyala, ba e fa mosadi wa bona, o tla reka sewe yēna a se ratago.

Ditšalete tšewe ka moka diile ka beng ba tšona, bjale ka ge 65. lesome ele la mmago ngwana le lengwe la papagongwana. Mongwe o tšeа la gagwe yola le yēna, le ele ya thoko ya motšoko e swanetše ke go tšeа ke mmago mosetsana, ka gobane ke molato. O swanetše go dira bja-lwa a boetše thoko ya motšoko bogadi bja ngwana wa gagwe.

Ge ditaba tša mabotšo di fedile, ke moka, mosogana e swanetše go ba apeša motlabo ka baka la gore e ſu a nyala, ka morago ga mo a /nyetši.....

nyetši ke gona ba rego ke mosadi wa gagwe, ka baka la gore ba leloko le batho bawe ba agišanego nabo, kgaufsi ba mo prophetše. Motho wa go iša mabotšo, a robale, o fore go bolela, ke moka a goma.

- Go apiša, ge motho a ka no apiša mosetsana, bjale a seke a iša mabotšo, ka go riale, ke gore mosogana a tsibji, mosogana yo mongwe, a ka fo tseña a piša, ke moka a e tlhagiša pele ga batswadi, mosadi o 66. swanetše go feta le yola wa go e tlhagiša. Ge a išitše mabotšo, ke gore o tswaletše ditsela ka moka ga gona motho yowe a ka tsenago. Ge a išitše mabotšo, ke gore o tswaletše ditsela ka moka ga gona motho yowe a ka tsenago. Ge yo mongwe a ka fitlha a re ke kwane le ngwana lena, goba ke nyaka ngwana wa lena, ba tla motša gore o forane le yo mongwe, bo jšla pele a re bo nyake.

Ka baka la mabotšo, ke moka bagogadi le bakgonyana, ba dirile setlamō se segolo. Ke selo ka se tee, selo se sengwe le se sengwe ge ba ija ba botšana, ke gore selo se bjale ka mapoto a phufutša le bjalwa, yola o tshella yola pitša yola le yēna o bjale.

- Matšatši a kgale, bjale ka ge e be go sena tšalete, mosogana a be a kwana le mosetsana ka sekgoło motho, mosetsana a efa mosogana le seka. Ke yēna tshupō ya gore mosogana o kwane le mosetsana. Mabotšo go batswadi ebe e le nku, ke a go tsibiša batswadi ba mothepa. Tše tša ditšhelete ke taba e e tlhagago go tleng ga makgowa mo lefaseng 67. le. Ga gona phapanō le ge gole bjale, ya go tsibiša batswadi ba mothepa e sale yōna ponto, phapanō ke ya lesogana le mosetsana. Ka gobane ba ntšha le faktorong, goba setlhano, ba bangwe lesome.

Tšalete ya mabotšo, ke ya papago ngwana le mmago ngwana, bona ka noši ba ntšagana, motlhomong go fo tšeapago ngwana, mogongwe a fa mmago, ngwana morwa wa bona ba ka seke ha mo fa. Le ge papagwe a hwile, mabotšo a swanetše go tšeapago ngwana. Mosogana a ka kgona fēla go laola dikgomo, le gona ge a nyaka go tšeapago ngwana, medirong e mengwe molaudi ke bo mmagwe.

- Ge monna a ka hwa, ana le morwa wa gagwe, goba barwa ba babedi goba ba bararo. Mojalefa, ke mogolo wa bona. Empa tlhokomelō e swanetše go ba gona, ge dikgaitšedi tša bona di balekana, mogolo o swanetše go laola dikgomo tša mogolo wa bona, yola le yēna o laola tša yola bjale bjale. Ka gobane yo mongwe le yo mongwe o lebane ke tša 68. gagwe, ka tšona o tla tšeapago ngwana. Ka ntle le go tšeapago ngwana /ba ka seke.....

ba ka seke ba ſoma ka tſōna ka mokgwa owe a ka ratago, le ge a dirile molato ke bo mmagwe bawe ba mo lefelago.

Papago mosogana, o nyalla, morwa wa gagwe mosadi, ka dikgomo tſa kgaitſedi ya mosogana. Mosogana a beka mosadi, bjale a tla a bēlēga ngwana wa mosetsana, mosetsana yowe a loſiwa, ba ba ba nyala, papago lesogana a ka seke a tſea dikgomo tſa morwa wa gagwe, a re ke mo nya-letſe mosadi ka dikgomo tſa moredi wa ka, le yēna o swanetſe go mphā tſa moredi wa gagwe, taba ewe a e direge.

Go bjale ka ge morwa wa gagwe a sena kgaitſedi, bjale papagē, a mo nyalla mosadi ka dikgomo tſa maatla a gagwe. Le ge moredi wa morwa wa gagwe a ka nyadiwa, a ka seke a gapa dikgomo. Ka baka la gore ke ngwana wa gagwe. Le ge ngwana wa pele a ba le dikgomo tſa 69. maatla a gagwe, moratho a seke a ba le dikgomo, ke moka a mo tſeisa mosadi, moredi wa moratho a nyalwa, ge go sena phapanō a ka seke a di gapa, empa ge ba sa kwane, a ka no di gapa. Ka gobane mogolo ge a lebeletſe moratho, ge papago bona a hwile, o re ke ngwana wa gagwe, le yēna o swanetſe go kwa molaō wa mogolo wa gagwe.

Batho ba bangwe a ba gape, empa ba bangwe ba gapa. Ka go riale mowe ke gore a gona ka giſano, moratho a ka seke a tlhompha mogolo. Ba tla fo dula ba nyatſana. Mowe go senago mokgwa le ge o gapa le pelaēlo e senago goha, ke ge a ile a dima mcrwa rrage, gona go lukile ka gobane lapa a leji lengwe.

Ge papago mothepa, a ka a mogēla dikgomo tſa motho yo mongwe a nyala moredi wa gagwe, bjale yo mongwe a tla a re ke nyaka moredi wa gago, ke moka amogēla, a ba mo ja gabedi. Motho wa mohuta owe a loka, ke lehodu, ka gobane o ja dilō tſa batho ka moredi o tee. Taba kgolo, 70. moutswi yowe, o swanetſe go ntſha yo mongwe, ka go mo fa mesebjana ya gagwe. Go seng bjale ba ka ba mo iſa kgorong, a ya a lefa gona. Ka gobane, masogana awe ka tſatſi le lengwe ba kaba ba lwa, le gona o tla hwetſana ele gore a ba nyake ka moka, o fo kgona fēla go amogēla dilō tſa gagwe.

Go se ſetſe ga mosogana ge a ile a loſa, ngwana wa motho, ke moka a nyala empa a seke a mo tlhōkōmēla. Mosetsana a sepela a sa apara, eke a se ngwana motſeiwa. Gape a sa nyake le goya go mōna. Mosetsana a bōna gamōgō le batswadi gore mosogana o no kgona go tsena ka mo lapeng le, empa a nyake ngwana wa rena. Ba ka seke ba bolēla selo,

/ge mosogana.....

ge mosogana yo mongwe a ka fitlha a bolabola le mosetsana ba kwana, batswadi ba mo amogela. Goba esale a isa mabotso fela, a seke a nyala

Mosogana wa ka morago, a fitlha a nyala, ba swanetse go bitsha yola  
wa pele gore e kgopolale mesebjana ya gago, ke moka ba buisetse dilob

71. tsa gagwe morago, ka gobane o mo tlhadile ka maando. Go segape dilob  
tsa gago, ke ge a ka bolabola ka molomo a re, a ke sa mo nyaka, gona  
a ba mofe, ka gobane go tlhadile monna ka nosi, ke molato wa monna.

Ketelan le dimpho s15.

Taba ya mabotso, e butse tsela ya gcre ba etelane magareng a ba-  
gogadi le bakgonyana, ka go riale ke go tiisa lerato, la bona. Ba  
swanetse go tlhologelana ba fele ba bonana, yo mongwe a seke a ngale-  
tsa yo mongwe, ka gobane go ka tsentsha le gone le gore a ba sa rata.

Dilob tsa go fa makgolo wa bona goba makgolo wa mosadi goba mosadi  
wa bona ba swanetse go fela ba di romela ka sebaka, ke gore go elele-  
tsa ge a ile a tlhanoga gore ba tle ba di hwetsane ka moka. Ke dilob  
tse bjale ka diaparob tsa mosadi wa bona, goba tsa makgolo wa bona,  
goba makgolo wa mosadi.

- Dikaparob tsa mosadi wa bona tse bjale ka dipheta, maseka, dikobo  
72. le tse dingwes tsa go kgabiisa mmele. Makgolo wa monna bjale ka patssi  
e kgolo, goba e nyana, goba hempe le burukgwe, wa mosadi roko le kobo  
ya bosego. Ka moka dilob tsewe a ba ba fe fela ba nyala. Le tshelete  
ya go tshabolla mosadi wa bona e ya ka sebaka, ke gore mosogana o e  
ntshetsha gore mosadi wa gagwe a seke a mo tshaba a moledise. Selo se  
sengwe le se sengwe se a ka sebaka.

Pele ga dikobo tse na tsa makgowa di sesu tsa tsibja, basotho ebe  
ba apara mekgopa ya diphobfob, go tswariwa tsena, dikgarebe ditshwara  
le le bole, gome la bona ebe le gomiwa ka dikgobtlhob gore go be le  
phapanob magareng a bona le mathumaša. Dikobo ebe go aparwa mekgopa  
ya dipudi le diphala, dinkwe le dibatana tse bjale ka mesorob, ke gore  
ditshipa, dikgano le dipela. Leina la mesorob le bolela dibatana tsa  
marofa a manyana.

- Dikobo tsa goya bogweng ga ngwanana papago ngwana o fiwa kobo  
ya nkwe goba wa tshwene, go mmago ngwana mokgopa wa phala goba wa  
73. pudi. Le thebo ke kobo ya bosego. Lekgeswa la kome ke bjona borukgw  
we bja papago ngwana. Dipheta ke dilob tsa ngwanana le digbokwane.

s158 Monna ge a phela le malome wa gagwe motseng ka o tee, ke gore

kgaufsi le kgaufsi, ka gobane bare kgadi ena le malala mabe le mošala wa noka o a kwala. Ba mo dirēla le gora la gagwe, ka go riale ba mo dirēla kgaufsi le motse. Motlogolo a tsena ka lapeng la malome wa gagwe, mabapi le go tšeа mosadi.

Molaō wa go ya bogweng ke moleō ka o tee, ga go kgathalege gore ba dula motse ka o tee, o swanetše go ya ka mabanyana, a fitlhe a du-le ka ntle ga maforo, ge a bōna gore a ba phakiši ba etla go mitša o swanetše go gōtlhōla bjale ka bakgonyana ba bangwe, go dirēla gore ba okwe gore gona le motho wa moeng. Le ge ba tseba gore ba atla, baka seke ba ya ba tlhōla.

74. Mokgonyana, lege ba dutši kgaufsi le kgaufsi, ge a ile a ya bogweng, o swanetše go dula bogweng, a seke a tloga a bošla ka motseng wa gabon. Fela le ge a ile a bošla, molato a o gona, phōšō ke ge a ka ya a ja tšeа go ja ka mowe gae ga gabon.

Ge a ka ya a ja dijō ka gae ga gabon ona le molato, ba ga makgolo wa gagwe ba swanetše go mo fidisha, ka go riale ke gore go ūupa gore o nyenya dijō tšeа ga makgolo wa gagwe, o re ba apea ditshila. Mogwa wa tšhwene o ja sewe a hwetšanago ba ija, o seke wa re di bifile, ge ba ija mašegešege le wena jaa.

#### Morula.

- Ge dilō tšeа go nyala di amogetšwe, ketelanō magareng ga bona ba štelana. Makgolo, o dira bjälwa bja go bitša dikgomo, bjälwa bjowe ge mokgonyana a hora, e belašla barwadi ba bjälwa pudi. Ge monna a šetše a bikile mosadi wa gagwe, ba no tlhaloša gore bjälwa ke bja go
75. dirang.

Taba ena ya bjälwa, ke molaō gore makgolo a dire bjälwa a iše ga mokgonyana. Bjälwa bja mathomo ke bjöna bjälwa bja go bitša dikgomo. Bja bobedi ke metsi a dikgomo, bja boraro ke bja mosetsana ge a yo bona monna wa gagwe, bja bone ke bja go iše mapara a banyadi, bja botlhano ke bja go iše thoko ya motšoko. Ke moka ke ūma mabjalwa a molaō.

#### Mabjalwa a mangwe.

Gona le mabjalwa a mangwe awe ba išago bogweng, makgolo o dira bjälwa a rwala ka noša le ba thuši, ka bjöna o bona mokgonyana, le yēna o tlhabšla makgolo wa gagwe pudi. Gona le bjälwa bjo bongwe, ba go bega ba bogadi, ge mosadi wa bona a ūitega goba ge e sale le thu-

/maša a e ya.....

maša a e ya go bolla, le bjälwa bja kgwale, bjöwe ba boga ba swanetšego go tla go go bella.

Mabjalwa awe a dirago ke makgolo wa mosogana ke a mantši, mowe gare ga ðna mabjalwa a molað ke a, bja go bitša dikgomo, bja thoko ya 76. motšoko, bja mapara a bakgonyana, bja metsi a dikgomo, le mosadi ge a yo bona monna le kgwale. Bjalwa bja mapara a bakgonyama, mokgonyana yowe ba goba ba mo retile gore a yo nyala, ge a na le selo bjalwa bjöwe ke bja gagwe, bjöna ba bo tlhabëla kgomo. Mabjalwa a mantši, ba tlhaba dipudi. Ngwaga o mongwe le o mongwe, makgolo wa gagwe o fëla a topa morula a bega mokgonyana, mokgonyana le yëna a leboga ka sewe a nago naso.

Go dula kgaufsi le baga malome wa gago, ke mabaka a mabedi. Lebaka la pele, ke gore monna ka go tlhoka dikgomo tša go nyala, baga makgolo wa gagwe ba mo ruwa, ke moka a hwa a sesu a tšeа mosadi wa gagwe, ke moka mosadi a ſala a dutši, ke moka a ka seke a fapana le kgaitšedi ya gagwe.

Lebaka la bobedi, monna o nyala mosadi a meka, ke moka monna a hwa, bjale ba bogadi ba seke ba tlhokomëla mosadi, go fitlhëla a boëla 77. ga kgaitšedi ya gagwe, a fitlha a mo agëla ngwako, ke moka ba agisane. Ke lona lebaka lewe motlogolo a dulago kgaufsi le baga malome wa gagwe

Moredi wa mosadi yowe a dutšigo le kgaitšedi ya gagwe. Ge mosogana a ka tla a mo apisa, mmago mosetsana o botša kgaitšedi ya gagwe, kgaitšedi ya gagwe o tla mo fetola ka gore dia kwala, nna ke lle dikgomo tša gago, ka go riale mowe o swanetše go botša ba bogadi bja gago. Ke bona bawe ba tlago mpotša ke tla kgona go theletša sewe ba se boleLAGO.

Mosadi o swanetše go dira bjalo, ge ba mo dumelitše gore a tsene ka lapeng, motlheng banyadi ba e tla go nyala, bona ba leloko la bo mosadi ke gore ba bogadi bja gagwe ke bona bawe ba tlago phophëla banyadi, ke molað le ge ba tlare go phophëla ba seke ba di laola, di tla laola ke yëna mosadi. Modirø o mongwe le o mongwe wa dikgomo o botša ba bogadi.

78. Monna yo mongwe wa ga Mašumu kgaitšedi ya gagwe ya tšeа ke ba ga Nakököröpö, bjale monna wa mosadi yowe a hwa, ba bogadi bja gagwe ba seke ba mo ſetša, ba mo huralla. Mosadi a bona motlhako, ke moka a tloga a ya a dula le kgaitšedi ya gagwe.

Monna wa ga Morei a kgatlha ke moredi wa mosadi, ke moka a loša mosetsana ba kwana, a iša mabotšo mosadi a botša kgaitšedi ya gagwe, ba amogēla Morei. Lebaka la gore Morei a nyale la fitlha, mosadi a bitša ba bogadi bja gagwe ba tla ba phophēla moredi wa bona.

Ba bogadi bja mosadi ka lebaka lewe à baka ba butšiša gore motho o tsene bjang. Ba phophēla moredi wa bona dipelo tša bona di sa loko-loga, ba tšhaba go butšiša mosadi le go bona mosadi phošo ka baka la gore a kare ba muubēla ba bona ge monna wa gagwe a hwile.

Ka morago ga lenyalo, Morei a tšhaba le mosadi wa gagwe, mosadi  
79. a seke a botša ba bogadi, ke moka ba ga Morei ba roma sebaka sa bona, gore sepela o botše ba ga Makōkōrōpō ba nyakelle mono. A botša kgaitšedi ya gagwe gore ke bona motho o rumile ke ba ga Morei bare nyakellang mono.

Mmago ngwana a tloga a fitlha ga Morei go phupha matlala, Morei a ntšha kgomo ya go raka makgolo wa gagwe. Makgolo wa gagwe a bošla gae a fitlha a botša kgaitšedi ya gagwe, gore ba tšo ntšha kgomo ya phupha matlala.

Lebaka la fitlha la gere ba yo gapa dikgomo tšewe Morei a nyetšego ka tšōna. Mosadi a bolēla le kgaitšedi ya gagwe, ke moka kgaitšedi ya gagwe a topa le para a lata dikgomo.. A fitlha ga Morei a re, ke tlilo gapa dikgomo ke rumile ke kgaitšedi yaka, Morei a re ke a gokwa, fēla a ke go tsebe.

Monna a goma a ya a botša kgaitšedi ya gagwe gore, ba ga Morei ba gana le dikgomo. Bona le kgaitšedi ya gagwe ba iša ditaba kgorong,  
80. kgōrō ya amogēla ditaba.

Kgōrō ya bitša ba ga Morei, mosadi a tloga a ya a botša ba bogadi bja gagwe. Ka letšatši la ka tlholo, ba gatlhana, molato wa tsena.

Morei a bolela gore nna dikgomo a ke gane natšo, taba e ke ganago ke gana monna wa ga Mašumu a re o tlilo gapa dikgomo, a ke tsebe ge ke tšere moredi wa Mašumu, ke tseba ke tšere moredi wa ga Makōkōrōpō. Ba ga Makōkōrōpō a ba tle ba di gape go ena le ba Mašumu, ka gobane ge ke fapane le mosadi waka ke swanetše go ya ga Makōkōrōpō.

Ba butšiša Makōkōrōpō, Makōkōrōpō a re, yēna a tsebe selo, ke tsibile fēla ge ke ya go phophēla, Morei le gore o tsene bjang ka lamenpeng à a ke di tsebe. Gape le gore ditaba di tlile kgorong ka mokgwa mang a ke tsebe, ke fokwa ge a mpotsa gore ka moswana re a nyakega kgorong ke moka.

81. Banna ba ile ba bona Mašumu le kgaitšedi ya gagwe phōšō., Ka baka la gore Mašumu ditaba tša kgaitšedi ya gagwe o swanetše go kwa Makōkō-rōpō a megēla, a kgone go tsena. Ba ile ba lifiša Mašumu gore e swanetše go tswalla kgōrō le kgaitšedi ya gago, le bigile maaka.

Le ge ba bogadi ba mohuraletše, goba ngwana o a hwa, kgaitšedi ya gagwe ka seke a moloka ka ntłe le ba leloko la bogadi bja mosadi. Malome wa ngwana ke modiša fēla, tlhōgō ya motho e ana dikromo, ngwana ge a babja o swanetše go tsibiša beng ba gagwe, ebe bona ba mo alafisago.

Ba bogadi ge ba fitlhile, ba bolēla gore re tlilo bona mosadi le bana, wena o ba botša gore ſeba, ke moka wa ba bona wa laēla molato a o gona. Ke mosadi a sa khurupela kobo, kobo o khurupēla esale kgarabe, ge a bona monna wa gagwe wa khurupela lege a bona ba bogadi o swanetše go khurupēla gamōgō le ba lešika la ga bo monna wa gagwe. Go

82. khurupulla kobo monna wa gagwe o swanetše go monweša ka lešome, a kgone a boledišana le monna wa gagwe. Le bona ba leloko ba monweša a kgona a ba belediša, bona ka ſeleng ke yōna, basadi ba monweša ka maseka a ba bolabodiša.

Molato owe wa go nweša ga basetsana, a o rere ke ba bagolo, ke tšōna dikgarebe ka noši di e therelago. Ge mothepa a ka fo bolabodiša monna wa gagwe ka ntłe le gore a mo nweše, ga gona molato, fēla o tla ſega ke ba gwera ba gagwe, bare ke setlaēla. Le motlha ditaba di eme ka mokgwa o mongwē tšhelete ya go nweša a e reriwi, ka baka la gore a ya ya ka sebaka, le gona a ya tsena go batwadi.

Ge mosetsana a ſetše a khurupulutše kobo, ke gobane ba monwiſitše ke moka a swanēla goba a sa khurupēla gape ke moka molato o fedile. Ge ba bone mosadi wa bona ke moka ba laēla ba tloga. Dikgarebe di swa

83. netše go tšea mapara a bona dibantšhe dia ba felegetša tšo ba gomēla tseleng. Mowe ba ba gomēlagoo dikwatama fase, ka dikhuru, masogana a ba dumediša ba tšea, mapara a bona ba ya gae, le bona ba goma.

Mokgonyana wa ka gae, ge makgolo wa gagwe a dirile bjålwa, bjålwa bjo ba rwalla mokgonyana, yowe a dulago nabo motse ka o tee. Ke tswanēlo ya gore ba rwale bjålwa, ba rone dipitša le magapa a go rwala bjålwa. Ba ntšha basadi ba golekana magapa, ke moka ba ba roma le mokgekolo wa goba e tetša, ke yēna yowe a yago go bolabola modirō wa bjålwa, ele gore sebaka sa bona \* le sona se swanetše go ya le bona se rwele legapa.

Polêlo yôna, ge ba bolela gore bjälwa bo ya kae, ba fo bolêla gore bo ya kgole bjale ka matloumeng, kanthe ba bolabola maaka, boy a gana mo motseng. Ba tla fo bona ba rwadi ba rwala, mphulukwane o lla ba etswaka se fero sa lapa, ba libile sefro sa lapa lewe bjälwa bo

84. yago ka gona. Ba swanetše go bo rwala boë ka lapeng la bo bjona, yëna o tšama a bitša ba gabö, gore ba kgobakane a ba botše molato wa bjälwa

Ke kopa tswarëlë ke dirile phësö, ke tabugile letlakala le lengwe la 79, timana ya 162 go fitlhëla ga tša fase, ke thomile go ngwala tša ka ga 81. Timaneng ya 169 go ya fase.

79. 162. Mabjalwa a bogadi bjale ka ge go ſetše go tlhalusítšwe ka matlakaleng a ka godimo. Bjälwa bjowe boyago le makgolo wa mosogana, a bona molato, makgolo wa gagwe o ya fëla go bona mokgonyana. Ge ana le pudi wa mo tlhabëla goba lesome goba ponto wa mofa.

Mabjalwa a mantši, ke a go godisa bogadi bja ngwanana. Le mokgonyana gona le mešomo ewe a felago a thuša makgolo wa gagwe ka thušo ewe makgolo wa gagwe a dira bjälwa bja go leboga matšögö a mokgonyana.

85. Ke go ſupa gore gona le tlhomphö magareng a mokgonyana le makgolo wa gagwe. Mosetsana mo a ile a tshaba le boto, goba a fo ètela bagabo a ya a fetša matšatšinyana motlha a boëla bogadi o ya a rwele phafa ya bjälwa.

Mosogana a ya makgoweng, motlheng a boyago, baga makgolo wa gagwe ba dira bjälwa. Bjälwa bjowe, boy a dikgarebe, bare ke bja go bula le pokisi. Ge moredi wa gagwe a bikilwe, makgolo wa rwala bjälwa, ka bjona o buisa mokgonyana. Ke molač gore makgolo ge a dirile bjälwa a fele a tshella mokgonyana ya gagwe pitša le yëna mokgonyana o swanetše go fa baga makgolo wa gagwe pitša.

Bakgonyana, ge makgolo wa bona a tlilo ba bona a rwele bjälwa, ba mo tlhabetše pudi, ba jana motšatšathano. Makgolo wa bona, o rwala letsögö le tlhogö o bega monna wa gagwe gae. Ke yôna tlhomphano e kgolo, magareng a bakgonyana le bagogadi.

86. Dilö tšena ka moka ba fanago tše, ge motho a ka tlhala, kudu mosadi, bjale monyadi a nyaka dilö tša gagwe tšewe a go nyala ka tšona, o swanetše go hwetšana dikgomö le bo mmamalane le dilö tše dingwe tšewe tša go tsena ka sebaka. Dipudi tšewe ba goba ba tlhabëla mabjalwa a ba di hwetšane ka gebane e be ba sa tlhabe fëla e be ba tlhabëla mabjalwa, ka go riale mowe ba rekanane.

Dikgarebe, ge dikgarebe di rwele bjålwa bja go ya go bona monna wa bona, ba fitlha ge letšatši le dikèla, mong monna o felegetša ke dikgarebe tša gabo. Ge ba fitlha beng ba motse ba ba tlhakanetša, ba tsena ka mowe lapeng la bolesogana, le bona methepa ya fitlha ya tsena ba dula lapeng, mmago lesogana o ſupa ba tlhakanetši ka mo ba rolago magapa. Bona ba ba iša ka ngwakong wa lesogana.

Bjalwa bjo ke bja mathomø ge dikgarebe dia go bona mosogana, ka 87. go riale mo a ba tsebe lapa la bo mosogana, ba swanetše go etetša ke sebaka sa motse wa bo kgarebe. Ba rwala le sefola, ke gore sona, ge ba tsena morwadi wa sona o ēma kgorong, le ba tlhakanetše a ba setšee. Mothepa o fo ēma ka maoto, ke moka ba ntšha pento goba lesome, a kwatama fase ka dikhuru a rola, a ya ka lapeng, ke moka banna ba ſala ba senwa.

Ge dikgarebe di leka ngwakong wa mosogana, sebaka se dula molomong, bala ba go tlhakanetša, ba yo ba dumediša ba le ka ntle ga ngwako, ke moka sebaka se tlare go bona, mpitšetšeng mokete, ora sebaka sa bogadi bja ngwana. Ge a fitlhile bjale o bolèla, gore ke tlišitše mosadi wa lena gore a tle a bone lapa. Ke moka o botša beng ba motse, ga gona polèlø ke ditebogø fèla. Sebaka sela sa gae le mosadi wa mo motseng ba tsena ka ngwakong wa bjålwa, le mmago lesogana le papagè le yēna lesogana, ba yo tsholla bjålwa magapeng.

88. Marola kgare.

Ge ba feditše go tsholla bjålwa, ba tshèla pitšana e ngwe, ba yo fa dikgarebe ka ngwakong, ke bja bona ke moka ba nwa le sebaka sela sa bona. Ka morago ba tshèla e ngwe pitša ke ya beng ba motse, ka yēna ba palakanya batho gore ba ē magae a bona.

Ka moswa ba tsibiša ba gabø, ke moka ka morago ga dijø, ba kgobakana ba ba botša molaø wa bjålwa. Ke moka ba nwa bjålwa, ga gona le pudi, ba ba tlhabèla. Nama ewe ya pudi go sola sebaka sa dikgarebe ka ngwakong wa dikgarebe, ke moka ewe elego ya ba bogadi bja mosetsans ba fa sebaka sa bona, ke moka o ba fa. Letsøgø le tlhøgø ke sebego, ba ya naso gae, go bega gore ba re, amogetše ga botse, ba re bolaetše pudi.

Motho yo mongwe le yo mongwe yowe a ya go go bona methepa le go ba dumediša ba inamèla fase, ke moka ba mološa, ba khurupetše dikobo 89. tša bona. Le a kare morena, a ba inamolge, motho yowe o swanetše go /ntšha.....

ntšha selo sa gagwe se senyana ba kgone ba inamologa. Ke molað a ba mo dumediša ka molomo wa bona, tumediša ke ya go losa ka diatla tša bona.

Papago lesogana le mmago lesogana, a ba tsene ka ngwakong wa mothepa, ge ba ba dumediša ba dula molomong wa ngwako, ke moka ba ba dumediša, le bona ba ba loša bjale ka ba bangwe, ba ntšha bonyanyane bja bona.

Molað wa dikgarebe ga dile bogadi, mong bogadi, a khurupulle kobo tlhogong ya gagwe. Basadi ba motse tšatsi lewe go tlide dikgarebe a ba ſile, ba ntšha mabélš a bona ba yo ba fa ke moka ba ſile. Ba pala-kana ka malapa yo mongwe o faga ka kowa yola ka kowa, bjale bjale, ge buiswa bubudule, mong wa lapa o tsola, ka noši, o fa mothepa wa gagwe mogopo, ke moka wa rwala, o iša ka ngwako wa bona ba a kgobakanya ka 90. moka ba kgona ba ija le masogana a bona, ka gare ga ngwako.

#### Go tsoga esale bošego.

Methepa ba tsoga esale bošego, ge ba yo setla maupi a go faga maušwa. Mong bogadi le yēna o tsoga nabo, a yo setla habo. Ge batho ba motse, ba tsoga o boëla ka ngwakong a ya a dula, gwa ſala go setla bo makgatle, go fitlhëla ba faga a dutši ka ngwakong. Ge a nyaka go tšwela ka ntłe o bitša kgarebe e ngwe ke moka a tšwa naø, a mo fele-getša mowe a yago.

Motlhapiši, gona le kgarebe, ewe elego wa boleloko la mong bogadi yēna ge a bōna gore mahube a banna a hwa, o gotša mollø, o apea metsi ka pitša, gela mahube a basadi a re perérérēš, o tshëla metsi a go fiša ka morifing ke moka o timula ka a serøthø, o tšama a tlhapiša beng/<sup>ba</sup>motse ka moka ga bona.

Go loša, o re go fitlhëla ngwakong, a kwatama molomong ka dikhuru, a re koko, ba mulëla ngwako ke moka a tsena, o tsena a kwatamile, a 91. bea metsi pele ga yo mongwe, ke moka a loša, yola a dumëla gore morena ke moka a inamologga, a goma, a sepela ka dikhuru a tšwela ka ntłe, ka moragonyana wa boëla o hwetšana a feditše go tlhapa, otšea morifi o tšwela ka ntłe.

Motlhapi, motlhapi yo mongwe le yo mongwe o swanetše go fakëla seke goba teke. Ge a le ka kúwa kgakala, ke moka o tsentšha se-a-tla ka gare ga metsi, o tlhëla ge selegona. Ge a sa se hwetšana a gona taba, wena motlhapi, pelo le go swaba go tlha swaba wena, ka gobane

/wa o tseba.....

wa o tseba gore ke molaō wa dikgare ka moka. O dira bjale ka moka go fitlhēla a ba ga tlhanya, ele gore pele o tlhapisitše masogana le bona ba fa kēla selo.

Sebaka sela sa go tla le methepa, ge gae ele kgaufsi wa goma yēna modirō wa gagwe o fedile, o alaēla, gore ſalang, lerago la moeti le bea ke mong motse, ge ba kare, o seke wa tloga, bona ge re tlhabēla bana ba gago putšanyana, o tla dula ka morago ga dijō a kgona a tloga.

92. Dikgarebe le masogana ba ſala ba raloka, e tlare ge letſatſi le ya madikēlo, ba kgona ba tloga masogana ba ba felegetſa.

Go iſa ga bjålwa, bogadi bja mothepa, ke gore bakgonyana ba atla ba nyala pele. Ka morago ga go nyala, ke moka ba tliſa mosogana go bona lapa la makgolo wa gagwe, ba mo iſa ka pudi ewe barang ke kgata lapa. Ke gona ka morago dikgarebe dikgonago dia gabonogano. Dikgarebe le masogana ke moka ba raloka ka mokgwa o ba ka kgonago.

Bjale ko tsena go ngwala, ka kowa leseding lela ka go taboga le la ka godimu, ka ngwala ka ga lona, le ke ſetſeng ke kupile tswarēlo ka lettakaleng la ka godimu bona (79. 162).

#### Motlogolo wa tshuwana.

- Motlogolo wa tshuwana, ke gore o hwetſe, ke papagē le mmagē, bjale o boetſe o ile o dutſi ga makgolo wa gagwe ka gobane ba leloko a ba mo lebelle. O gola a dutſi lapeng la makgolo wa gagwe, go fitlhēla e ba monna, motlhomong ba leloko la gabonogano. Motlogolo yo 93. o swanetſe go tſea mosadi ga malome wa gagwe. Bjale makgolo wa gagwe o dira bjålwa bja go rēra molato o mongwe ga mokgonyana wa gagwe. Motlogolo wa mohuta o ana le gora lagagwe le mafōrō, mafōrō ke a makgolo wa gagwe.

Makgolo wa gagwe, o dira bjålwa, ke moka o nyakēla, batho ba x theko, ba rwala bjålwa boyo ga motlogolo, go rēra molato. Ba rwadi ba bjålwa, ba bo rwala ba tſwa ka kgōrō, ba sa letſe mphulukwane, ka gobane molitſi wa mphulukwane o re go letſa a tlhaloſa gore boyo ga mokete le ō le boe le tlhōgō ya kgomo. Ba yo goma ba lekgolenyana le motse, ke moka ge ba tsena ka mafōrō ke gona ba rwadi ba leſago mphulukwane bare bo a tsena ga mokete.

Bjalwa bo swanetſe go tsena, ka lapeng la makgolo wa lesogana, ke gore makgolo wa go bēlēga mmagē. Ba bolēla molato wa bjålwa, ga gona thaba o tla goma a bitſa makgolo wa gagwe ke moka ba nwa bjålwa, ka gore mokgonyana wa gae ba ja naē.

94. Majakane, le bona, ba no dira, bjalo ka bahetene; fela bona ba dia ka go utama, ka baka la go tshaba baruti ba bona. Ge ba dira bjalwa, bja go bitsa dikgomo, mosadi o dira ka mokgwa o, o ntsha mabslle a fa yo mongwe wa gab, ke moka a direla bjalwa bjowe ka mowe motseng. Ke moka basadi ba rwala ba isa bogadi bja mothepa.

Ge ba thoka, magapa, mmago kgarebe o ba gona, a bona gore ba rwele magapa a makakang. Ge ba tsoboya le nama ya pudi, ba rwadi ba swanetshe go isa ka motseng wa lejakane. Modiro owe wa bona ba dira ka sephiri. Ge dikgarebe tsaa majakane ba yo bona monna, ba setla maupi ba rwala ka diroto, le maloko a bjale ka, ditloo.

Kganthe maloko a baheteng, ke bjalwa, le maupi, le dithoroo tsaa go thokga magapa gamogoo le ditloo. Ke monyanya o mogolo ge methepa 95. e a bogadi, yo mongwe le yo mongwe o bea kanya meriri ya gagwe ka mokgwa, o a ka kgonago le go apara.

Baredi ba majakane, go nyaliwa ba fo nyadiwa bjale ka ba baheteng, le mekgwa ya dikgarebe ba fo swana le ba baheteng. Mowe go nago le phapano ke go bikiwa ga bona, bona ba bikiwa mosegare, a ba diri seboka boke, ba fo sepela go fitlhela ba fitlha mowe bogadi. Ba baheteng ba bikiwa boego, ba dira seboka boke, le ge ba tsena ka ngwakong ba ba tshela ka metsi.

Ka molaoo wa sesotho, mabapi le bjalwa bjo bontsi, bja magapa a phethago menwana e medi, goba lesome la magapa, ba rwadi ba ona ba tseba ga botse gore morolela o tlhaba kgomo, ka gobane ke bjalwa bjo bontsi. Bjalwa bja mohuta owe ge bo eya bogadi bja mosadi bja seke bja tsefa bare, ke bjona ba lukilego, bogadi bja ngwana bo lukile.

96. Bjalwa bja go tseba, bjalwa bja go tsefa, ka bja loka, ke gore mosetsana a ka seke a ba le bogadi, ba tla no tlhwa ba dira masata a go tlhoka le go fela. Dintwa tsaa ntsho a difele, bja galaka le gona a bja loka, bogadi bja mothepa bo tlogalaka. Ke gore dipolelo tsaa monna le mosadi di ka seke tsaa ba di polabolo tsae di theletsago ke batho. Ba rata gore bja segalake goba go galefa kudu, go tsifile ka go riale mowe.

Mabjalwa a mohuta owe ke mabjalwa a mabedi fela, maina a ona ke a, ke bjalwa bja go isa mapara a bakonyana, le bjalwa bja go isa dikala tsaa mosetsana. A isa ke dikgarebe, a isa ke basadi, basadi ba ba tlhokomela kudu gore naa, mokgonyana ga nwele ke motho wa mohuta /mang, ka.....

mang, ka gobane ge motho a nwele o nyaretša mokgwa wa gagwe ka moka.

- Le ge ana le mekgwa ya go se loka ga gona taba, ka gobane dikgomo ba ſetſe ba amogetſe. Bona barwadi ba bjålwa, ba tla no fitlha ge ba  
97. boetſe nthago ba noba ba tlhaloša, gore mosogana ga nwele bjålwa mo-  
kgwa wa gagwe ke o, le o. Ke thutō go batswadi ba mosetsana gamogō  
le ngwana wa bona, gore tſatſi yago bogadi à be à tseba gore mokgwa  
wa monna keng.

Bjalwa bja mapara a banyadi, bjålwa bjo bo dira ke mosadi ya nago  
le mabélē, ge ele mofutshana a ka ſeke a bo dira ka gobane ke bjo bo-  
ntſi kudu. Ge bogwe bo le kgole, barwala mabélē ba yo diréla bogweng,  
ba nyakela basadi ba matheko, le yo mongwe wa motse ga mogō le mosadi  
wa sebaka ba ya naš. Dithōrō ka moka ba diſila ba sale mo, ge ba eya  
bogweng ba ya ba rwele ele maupi.

- Ge ba fitlhile bogweng, modiro, wa bona ke go ritelatſa, ke moka  
ka moswana pitſa e tsoga e swa marago, ke gore ba apea, ka moswana ba  
oméla, se oméla sa bjóna a ba nwe, ba setshéla ka moka ka bjålwend.  
Ka moswana e sale gosasa ke pele ga gore ba bo tlhotle ba kga ditheba  
98. ba yo bega badimu, ba gabon Mosogana gore bjålwa ke bjo re file ke ba-  
gabo makgolo, ka go riale re bega bo mokete le mokete le mokete gore  
badimu lalang, ~~km~~ le ſeke la belaéla gore re ja re lekona, ke sona  
ſejō se we re ſetſego re ija. Ke moka o mumma ditheba ka legano o tswe  
la mowe ba epetſego tſhikginyane, ditheba tſewe di Salago ba di nyaka-  
go ba nwa, ge ~~km~~ di ba ſitile ba di ribéga ka sethepa mowe ba begago  
gona. Ke moka ba tloga, ge ba tloga mowe/ba lebelle <sup>a</sup> nthago.

Motho a ka gona gore a yo kwa gore bjålwa bo betſe, gore ba tlho-  
tli ba tlhotlē. Ge ba feditſe go tlhōtla, ba faga tſa go ja ba ja.  
Ka morago ga dijō, ke moka barwadi ba thokolla, bjålwa, ba uta diphili-  
tlhō. Ke moka ba bo tſhéla magapeng, ba ntſha legata ba fa mong wa  
motse, ba motſa gore re ba tametſitſe ka bokgaufsi, bjålwa bo ya kgola  
Ba ntſhetſa magapa kgakala, ba a rona ka mokgwa o ba ka kgonago, ba be  
ile gare ga lapa.

99. Ka morago, ba motse, ke moka ba ntſha barwadi, ba yo ba goméla  
tseleng, ba sepela sebakanyana, ge ba gopola gore ba felegetſi ba  
tsene ka motseng, ke moka ba goma ba boſla motseng. Ge ba fitlha  
kgauſsi le mafōrō, ba tlhaba mphulukwane, beng ba motse ba kgana, ba  
kitima ba yo tlhakanetſa bjålwa. Ke moka ba yo bo roréla ka ka ngwa-  
kong owe ba tsebago gore dikgomo tſa go nyala ditla tſwa ka ntshe.  
/Sebaka.....

Sebaka ke moka se bitša sebaka sa motse, o motlhalošétsa, ka mokgwa owe ba rumilwego ka ôna, le yêna ke moka o botša beng, ke moka ba leboga. Le bona ba bitša ba gabô, ba kgobakana, ba ba botša molaô wa bjålwa. Ke moka ke mokete, ba nwa ba bina dikoša. Bjålwa bja go dirwa ga mokgonyana bo lukile kudu, ka gobane bo lewa le ditlhong, ke gore marikgi.

Halala ba bonwa ka mokgwa o baka kgonago, ba bini ba koša ba bina koša. Koša ya bona e kgolo, bare, ga bo makgolo ka okwa tlala ke aya 100. Motlhabendi ore ga bo makgolo ke bagobendi, ka oka tlala ke aya, ga bo makgolo wa setshadi, ka okwa tlala ke aya, bjale bjale, motlhabe-ndi yêna ge ana le diëma a ka no tswêla pele le go tlhabela ka mokgwa o a ka kgonago, ba gobendi bona ba no gobela ka ôna mokgwa ona o ngwa-dilwego ka godimu.

Ka moswana, ba tsoga, ba tlhaba kgomo, ba tlhabela dirolwa, ba enwa dikaraba, ke gore diphitlhô. Kgomo ke motho ge ba bolaya yôna ba swanetše go rêra pele, ke gore pele ga gore ba nwe, dikaraba, ba leloko la bo lesogana, ba yo dula thopa, ba rêra ka ga bagôgadi. Ge mokgonyana a sena kgomo o-kolota ya ngwanabo, ke moka ba tlhaba kgomo ke moka.

Molaô wa yôna, ke gore, bare ge ba feditše go tswiya, pele ga go-re ba ntshé seledu ba bega gore kgomo e fedile go tswiwa ba bega ba bo lesogana, ke moka ba bolesogana, ba bega bagogadi. Ba fetolwa gore ba e phule, ba e phula, ba ntsha tša ka teng go yona. Ba goma ba bega, ba gabô lesogana, ba yo sena kgomo ba sega nama e ngwe le e 101. ngwe, gamôgô le tša ka teng tša yôna. Ba yo bega badimu, ka morago ga pegô, ba bea dimamana tsewe mowe ba begago gona. Ke gona ba ka kgona-go ba e ja nama, ba ba fetsola gore ba phakolle kgomo.

Ge ba feditše go pphakolla, ba e rorêla ka ngwakong. Tšatši lewe ba apea dibera gamôgô le tlhôgô, ba rita mošwane ge dibêra le tlhôgô di budile. E le gore nama ya go gadikêla bagogadi yôna, ba setše ba segile, ba ba tlhaolela nama e bose, ya go tlhoka marapô, ke moka ba ba gadikêle, ba ſeba ka yôna maušwa.

Ge dibêra ka moka di budulê, ke moka ba leloko ka moka ba tliša, dibjana tša bona, ba tlilo ba phatha dibêra, ke nama ya molato ba tla kwa ka tšôna. Se sengwe se bjana ke sa go tsolêla bagogadi. Basadi tlhôgô u bâji, go ja banna kgorong. Ba ntsha motlhagare, ba pharoganye-

leleme ka bogare, ba fa ba rumiwa, ka tšōna ba yo bega mokgalabje gae. Nama ka moka a e apeiwi, empa ba jana motšantšathānō bjale ka pudi, 102. bala ba feta le ola mphapha, ba a bagana ele tala.

Marikgi.

Ka tšatši lewe ba tlhabago, kgomo bagogadi ba apea, marikgi. Ke moka ba lala ba laetše, ka moswana ka morago ga dijō, ke moka ba tshela, marikgi ka sethepaneng, ba rwala ba tla tšama ba e nwa buntši o šalla bakgonyana.

Bjalwa bja dikala, dikala ke tša mothepa, ka gobane ge mosadi ge a bolla, monna wa ge ba bina malōpē, monna wa gagwe o swanetše go mo rekela dikala le dikobō tša gore mosadi wa gagwe & tshope, batho ba mōne gore ke ngwale motšeiwa.

Go aloga.

Motlhāng, mosetsana a logago, ka morago mmago mosetsana, o dira bjalwa, le bjōna bo rwala ke basadi, ba iša dikala, le bjōna ba yo bo tlhabela kgomo, fela ge ele magapanyana a ka fase ga a tsheləlago, go mo tlhabela kgomo e noba go tlhompha ba ga makgolo wa gagwe, molaō wa kgomo ke magapa a phethago menwana e medi goba lesome goba lesome 103. le metšo.

Tata ena ya gore legapa le lengwe le nwewē kgorong, la seke la tsena ka lapeng, ke bjalwa, bjōwe bja go rwala ke methepa la ntlha ge ba yo bōna lapa la bogadi. Mabjalwa a mantši a ba dii, a tsena ka moka ka lapeng. Ba roləlwa, ba tlhalela barwadi ka pitšana ya bjalwa bjola ba tšwago ba rwele.

Marola-kgare, ke pitša ya barwadi, ke gore motho yowe a ba rumilego, o bēla barwadi pitša ya bjalwa, gore ge ba tšo boy a magapa, ke moka a ba fe ba nwe. Ge ele gore mowe ba goba ba etetše gona ke kgole, gona ba ha apeēla marikgi, ke ūna marola-kgare.

Go seba, ge makgolo wa mokgonyana dira bjalwa bja go ya bogadi, ge a dira o fore ke dira naleng, ba tshaba go roma motho gore a yo ba botša gore bjälwa ba tlatla, motlhomong bja seke bja ya, ka go riale mowe a gwaloka. Ba no tlhaloša, kowa bjalwa bo tlhotlilwe, mo 104. go nwewa le gata, ke gona o kwago ba bolabola gore bjalwa boy a mokete. Mowe ditšhebi dika kgona go yo seba gore lehono ke nokwa nonyana ya tseleng e re o tlēla ke baeng. E le gore le yēna go tseba gona wa tseba, ka bo bare ba re.

Ka bona bo bare bare, ba lukiša, ngwako wa lesogana gore e dule e le o motse. Gore ge ba ene ba fitlha ba hwetšane gore ngwako o botse. Le ge bjålwa ba ka no theša ba seke ba buiša molato a o gëna.

Bjalwa bja bogadi, bo a tsena ka mabanyana goba ka morego ga dijc Ge bo tsene ba roma batho gore ba tšame ba tsibiša ba gabø, motho a swanëla go fonwa le batho bašeles, mowe a go direge. Ke molað gore ba begalane molato wa bjålwa. Le bona a ba swanëla go lebala badimu, pele ga gore motho yo mongwe a nwe, ba swanetše go bega badimu, ebe gona ba ka kgonago ba enwa.

105.

Badimu.

Ke molað gore, sewe ba se fiwago ba swanetše go bega badimu, pele ba sešu ba se ſumiša. Ka gobane ba tlhoka go dira bjale ke gore ba tabugile molað. Ka go riale badimu le bona ba tla ba huralla. Go huralla ke badimu, ba tlhagiſetše batho dilø tše disa felego. Ka tšatši le lengwe ba kare ba ka kolëla pitša ya bjålwa ke moka ya ba phonyökga ya pyatlëga. Ba gopola gore ba ka kudi ba fiyo dira ka kgole, a wa le bona ba go nyaka gonwa le huraletše badimu.

Mokgalabje yo mongwe wa ga Tselane o be a na le mešomø ya gagwe, ya diatla. Bjale ge a ekwa motho a sekela obe a mo fa ka ntle le go mo rekisetše, bjale gona le polølø e erego le re go fiwa le leboge. Tebøgø ke go ñmëla bjålwa ba yo mo fa.

Mosadi yo mongwe wa ga Mongale a dira bjålwa, a rola a yo leboga mose, bjålwa bja fitlha ga botse, Tselane a seke a bega badimu, o gopo. 106. la gore medirø ewe o e dira ka botlhale. E rile kowa batho ba kgobakane, a ra, betši gore ba kakole pitša ba e ntšhetše kgakala gore ba nwe. Ba ya ba e kakolo, erile mola ba e tšwa ka molomo wa ngwako, pitša ya ba phonyökga, ya pyatlëga bjålwa bja falla. Lešaba la palkana.

Ka tšatši le lengwe, yo mongwe wa ga Mašumu a dira bjålwa a rwala a iša ga Tselane a yo leboga, lehudu. Mokgalabje a lebala badimu. A ba roma gape gore, ba yo rwala pitša, ba ya ba rwala, yøna ba ile kewa ba bea fase ya tšwa ka diatleng tša bona, ya ribëga fase, bjålwa bja falla ka moka. Mokgalabje a kwatšla betši ba gagwe, a re ba fo dira ka kgole, batho ba gana gore o ke o sepele o laola, a tšama a laola ditaola tša boløla gore badimu ba belaëla bare o ja o ba kona.

Pegëlanø, ge ba ga makgolo wa rwala bjålwa bja ya bogweng bja /ngwanana.....

ngwanana bjale bakgonyana ba ntšha selo sewe ba fago bagogadi. Ka  
 107. moswana ga mo bjälwa bo fedile, ba swanetše go botša sebaka sa bona  
 gore sepela o botša baeng gore re ne le pudi re ba tlhabēla ka yōna.  
 Le bona ba begana ka mokgwa o ba tsebanago ka ḫna. Ke moka ba ba fe-  
 tola gore ba e bolaē, ba kgone ba e tlhaba, mokgopa wa yōna ba swane-  
 tše go tlhōkōmēla ka baka la gore o tla ya ga makgolo wa mosogana.

Go nweša mothepa, ge mothepa, buntši bja batho ba mo nwišitše,  
 empa go khurupēla kobo ke molaō, fēla go ba bolabudiša gona a ka ba  
 bolabudiša. Ge a bōna yo mongwe yowe a sa monwešago, a khurupēla ka  
 maatla, le go bolabola a sa bolabola. Le yēna o swanetše gore a mo  
 nweše a kgone a molabudiša.

Matswele wa gagwe, yēna le ge a mo nwišitše a molabudiši ba leba-  
 ne, o phetla molala a bolabola a lebetše theko a inametše fase, kobō  
 a e khurupetše. Ge ele gore ba motse ba mo nwišitše ka moka, medirō  
 ka moka o dira le bo makgatle ba gagwe. Le ge gole bjale kobo ke  
 108. molaō gore a fo khurupela gore ba bogadi ba seke ba bona sefatlhogo  
 sa gagwe. Ge ba sešu ba mo nweša, a ſome ka kgakala o fo dula ka  
 ngwakong.

Mošomo owe a ka o ſomago, ke go kga metsi le ba bangwe ba bo  
 makgatle. Le go ya go roba dikgong, ka gobane dilō tſewe o tla fo  
 fitlha a di bea lapeng a ba a tsena ka ngwakong. Ke ḫna modirō wa  
 gagwe o we a ka fo bago a thuša ka ḫna. Ge a bōna ba bogadi o phimi-  
 ſa matlhō a gagwe a lebella ka mowe go senago motho.

Dijō tša bona tjale ka ge go ſetše go tlhaluſtſiwe gore ba jēla  
 ka ngwakong owe ba dulago go ḫna, gamōgō le masogana a bona. Ge ba  
 ile ba ſia melatša, ke mokwa ba kwatama fase, ba ſila mmela ba ḫmella  
 masogana a bona mapoto.

Ge mosogana a ile bogweng, methepa e fagēla masogana tša go ja  
 esale ka moswanyana, empa motſeiwa a ji dijō tſe we ba fagetſego ba-  
 kgonyana. O wa goma a tlhatlea ya gagwe pitša ya busišwa bja gagwe.  
 Le batswadi ba mothepa buušwa bjōwe bja go fagēla mokgonyana a bajī,  
 109. ba ja bowe a ſalago a faga ka morago.

Ka morago ga mo ba feditše go ja tša go ja, ke moka ba kakola  
 serafēlō sa mapoto, kgarebe e ngwe e thoma go kgela bakgonyana. Ba-  
 kgonyana a ba na molaō wa gore ba e kgele ka noši, gamōgō le methepa  
 gona le mokgedi. Le bjōna bjälwa o swanetše go bakgela, yowe a nya-  
 kago go nwa o botša mokgedi a mokgela.

/Mokgonyana.....

Mokgonyana, mokgonyana ana molaō wa gore a tšwe ka ngwakong a du-le kgakala, a tšwa a dula kgakala ba swanetše go me dira molato, ka baka la gore o nyaka go bonēla ba ga makgolo wa gagwe. Lege a kare a sa ja se sengwe, a re a sešu a fetša go tlhahuna a tšwela ka ntle a tlhahuna c na le molato, ka gobane ba mo file ngwako owe a swanetše go dula go ôna, dilō ka moka a dijō ka ga ôna.

Kgopēland, ge mokgonyana a kgopela motšoko ga makgolo wa gagwe, makgolo wa gagwe, o swanetše go mofa motšoko ka thoko. Mokgonyana le 110. yēna o swanetše go dira bjale ke mokgwa wa go tlhomphana. Mokgonyana lege a ka gatlhana le makgolo wa gagwe mabjaleng, a ba swanēla gore ge ba dutši ba lebeletsana, bare go a ila ka gobane mokgonyana o tla bona dipale tša makgolo wa gagwe, le bjälwa ge mokgonyana a nyaka go ſišla makgolo wa gagwe, a swanēla go nwa bjälwa pele.

Ge bjälwa bjowe bja go tšwa ga makgolo bo ka fitlha, bjale ba bitšana ba seke ba gatlhana ka moka, ba ntšha pitša e ngwe ba nwa, ge nke bjälwa ke bjo buntši ba ka fo nwa ka mokgwa owe ba ka kgonago. Empa ba swanetše go ſia pitša e ngwe, gore ka yôna ba tlilo bega bala ba go tlhaella go tla ka mabanyana, mokgwa le molaō wa bjälwa. Ke bjôna bo nyanyana bjowe bo ſetšego, go lukile, bana ba monna ba ngathagana tlhôgô ya tšiš, se sengwe seema sere, butši a buji buja mabuka.

Mabuka, ke morathana, ge motho a ka tšeа lekgakgo a le dira mara-thana, a re yo mongwe le yo mongwe a tope leratha, ka moka ba tla 111. ūnēla, a olele gohora, bare ya lokēla tlhako e nwele.

Phitlhô, ka morago ga mo ba feditše go nwa, ge ba bona gore letša tši le a madikēlō ba thoma go laēla ba tloga, bawe elego beng ge bare . ke a laēla ba fēla ba ba botša gore ūma gona le taba e ngwe. Ge ba bôna gore batho ba bantši, ba tlugile, ke moka ba ka kola pitšana ewe ba goba ba e beetše go laēlana le bagabo. Ke moka ba e kakolēla.

Ba tla tšeа pitšana ba tshella baeti, ba ba fa ka ngwakong, bona ba nwela ka ntšhe, beng ba motse ba nwēla ka kgakala, Ge ba fetša yôna ke moka ba laēlana ba tloga. Ka mabanyana ana we ba swanetše go lala ba laetše, ka gobane ke molaō, gore ba seke ba laēla tšatši le we ba boēlago gae ka lona, ba laēla ka mabanyana, ke moka ka moswana ba ka fo tloga ka lebaka le ba le bonago. E seng pele ga dijō, ka morago ga dijō.

Mofelegetši, o tlogēla dikgarebe, ge ba ile ha mo lokolla gore  
 112. a tlogē, ka gobane modirō wa gagwe ke go bega dikgarebe ka mokgwa owe  
 ba tlilego ka ôna. Pudi motlhomong ba ka fo ſala ba tlhaba ele gore  
 o tlugile. Ga. gona selo sewe ba swanetšego go mo fa, selo setla tloga  
 le bo makgatle ba dikgarebe.

Bona le bona, gore ba tlhabé pudi, tſatſi lewe ba jago pudi, ka  
 lona ba swanetše gore ba boèle gae. Ka gobane ge ba ka robala, sebegō  
 sela ba ya go go bega batswadi ka sona seka bôla. Ba fo felegetšwa  
 ke masogana fêla, le bona ba yo ba gomela tseleng, ke moka ba ya gae  
 ba e noši.

Ge o ka bôna ba dula le baka le letelele, ke gore ba dikuluša ke  
 ba bogadi, ka baka la gore bare re sale bona, le go nyakêla re sa  
 nyakêla pudi e re ka le tlhabêlago. Mowe ba ka dula go fetša beke,  
 empa batswadi gae, ba tla fela dipelo, tša gore go kaba go tlhagileng,  
 a fa a ba nyake go tshabiša goba bjang, ke dikgomolo tša batswadi ba  
 bôna modièga wa bana ba bona.

113. Motho a ka fo ba a rumiwa gore a yô bôna gore molato keng. E  
 seng gore a re go fitlha a butšiše awa, o fo dira tše nkego ke mosepe-  
 di, a ba a ba dumediša, ka go riale o tla ba a hwetšana sebaka sa go  
 butšiše methepa, bjale ka ge e ke wa ba bapadiša, le bona ba bolabola  
 sewe se ba diegišago.

Matšatſi ka moka ge dikgarebe, di dutſi mowe, ba ba tlhabêla,  
 dikgogo, ka gobane pudi ke a mafellô ya gore ba tlhaba yône ke moka  
 ba ja, ba tloga, Ke yôna melað ya mabjalwa a bogadi, ke tswarandô ya  
 mokgonyana le makgolo wa gagwe.

Taba ena ya mabjalwa a go ya bogadi bja mothepa ke taba e e tha-  
 bišago beng ba dikgomo, gore dikgomo tša rena a tša ya ka leweng di  
 bolokegile. Ka gobane makgolo wa bona o ba rolêla bjälwa, ba nwa ba  
 thaba, le bona ba thabiša makgolo wa bona ka sewe ba lego naso.

Dilô tša go leboga bjälwa, morula goba bjälwa tšewe makgolo wa  
 mosogana a rwalago ge a yo bona mokgonyana goba go ba bega, o mongwe  
 114. le o mongwe ona le tebogo ya ôna. Dilebugiwa ka pudi, tšatſi le le-  
 ngwe ke setlhano, ke gore mowe o tla ba a bolêla gore magwera a mašu-  
 wana. Ge pudi e se gona o ntšha lesome, ge mosogana ele sehuri o ntšh  
 ponto (nku).

Barwadi, ba thabêla kudu, ge goka bolaiwa sa matšana, ka gobane  
 /ba tla tia.....

ba tla tia ditlhaa, ge ele tšelete ga ba e thabele gagolo, ka gobane ba yo fa batswadi ba methepa. Ge a bona gore a na bjålwa bja marola kgare, ke moka o ntšha lefakorong goba sekhušumane oa ba fa gore ba tla kwa mowe go nago le naleng ba ya ba reka ba nwa.

Ge ba ile ba ba tlhabéla kgomo, ba ja dibera tša yôna, ba ba baja le mošwane., ke moka ba rwala nama e ngwe ba boéla nayo gae. Mong wa bjålwa o ba fa marola kgare, a ba a bafa le ditlokana tša nama, ba yo apea ka malapeng a bona. Barwadi ba bjålwa ba thabiša ke taba e.

115. Mo ba tlhabetše barwadi ba bjålwa selo, ke moka go fedile ga go sana selo sewe ba ka bago ba sa ba fa gore ba rwale ba ŋ naso gae. Ba rwala selo sewe ba ba tlhabetšeego, ba yo bega ka sona, ke moka ba leboga.

Morula, makgolo ge a dirile morula a ba rwale, ba roma motho gore a yo tsibiša bakgonyana gore makgolo wa lena o re gona le metsi kowa mašemong o re tlang le nwe. A ka seke aba bitšetše lepôkwa fêla, o swanetše go dira le phepha. Ka morago ga dijô ba ya, ba ya ka gae pele.

Phepha, ba re, go fitlha ba tsena ka lapeng la makgolo wa bona, ke moka ba dumediša, ba kgona ba iša bakgonyana ka ngwakong. Ba botše sebaka gore sepela o ba botše gore a re ba bitšetše selo, re re ba tle ba nwe metsi a makgolo wa bona. Me moka sebaka so ba ſupa pitša ewe ba bitšetšwago yona. Okga ka segô o wa tšwa ka go riale o ba ſupile.

116. Ke mokete, ke bakgonyana ba nwela ka gare ga ngwako, empa digô tše dingwe di fêla di tšwela ka kgakala, ke tša go fa ba ga makgolo wa gagwe le batho ba bangwe ba ba lego ka kgakala. Ge ba hoše ba tsekega mmuni wa dikosa o bina dikgôsa molato a o gona.

Dikosa tšewe di biniwago ke tsena: Motlhabendi, ga bo makgolo, bagobendi ka okwa tlala ke a tla, ga bo makgolo, ka okwa tlala ke atla, bjale bjale. Koša ya bobedi, mothabendi, moropa go lla morôthô motlhophi ke mamitša, ba gobendi re a nwa ke bja dikgomo banna, ke mamitša tša kgole, re a nwa ke bja dikgomo baša. Yana ke xle ſpô, basadi, re a nwa ke bja dikgomo, tša kgauſi ka o ka mela, re a nwa ke bja dikgomo banna bjale bjale.

Ba bangwe ba leloko ba fitlha ba hwetšana gore ba feditše, lege pelo ya gagô e swabile, a ka seke a ba ſupa gore o swabile, o tla ũma,

/a bina.....

a bina koša e: motlhabendi, ke hwetsane ba kgupile, bagobendi, ba ntš<sup>o</sup>  
 117. la dikgari, ga bo makgolo wa sesadi, ba ntshela dikgari bjale bjale a  
 bina.

Ka morago ga mowę, ke moka ba ga makgolo, ba romela sebaka gore,  
 sepela o botše bakgonyana, ba e rię ka mašemong gona le letona. Ke  
 moka sebaka so ba botša, ba leboga, ba tswa ka ngwakong ba ya mašemong  
 Ge ba fitlhile ba botša sebaka gore ba ſupe, pitša ela ya letoba ke  
 ela. Ke moka sebaka se a ba ſupe.

Bakgonyana ba thoma go begana, ka morago ga peganö ya bona, pitša  
 ewe ya morula ba swanetše go e khurumulla ka selo, pudi goba nku, goba  
 putšanyana, ka mokgwa owe a ka kgonago ka öna. Nku e ntšha ke motho  
 yo a tswago ka lapeng, mofutsana o ntšha sewe a se bonago. Dilö tšewe  
 ke tša go tlhatswa makgolo wa gagwe pelo, gore pelo ya gagwe ebe e  
 tšhweu.

Ke moka ba bina dikoša fša mokgope, ba nwele ba hoše, ba khuru-  
 118. metšitše ba sa khutša. Gona le koša ya mokgope ewe barego: motlhabend  
 o re, mokgope ke letoba, bagobendi bare a elele, khurumulla khurumetša  
 ngwana matšie, o e a e lele le e, le e, bjale bjale.

Ge ba feditše mokgope, makgolo wa bona a ka ba boetša ka gae, o  
 ba fa pitša ya molašlo. Empa ge ba ile ba ntšha selo se se kgatlhiša-  
 go makgolo wa bona, ge yo mongwe ana le mokgope, e ka ba kolotšla, a  
 ba fa mokete wa ba o mogolo go fitlhala ba tloga bošego. Mosogana a  
 ka fo ſala a bōna mosadi wa gagwe ge a rata. Ka moswana ba tsoga ba  
 mo bolašla kgogo, ke moka wa ja, ka lebaka le a ratago go ya gae, o a  
 ya, ga gona tana.

Ge makgolo wa motho, a ka bega mokgonyana, morula, bjale a fo nwa  
 a sa ntšha selo, kemoka mokgonyana yowe mpja ya gagwe e nyele. A ka  
 seke a tsoga a nwele morula wa go bigiwa ga makgolo wa gagwe. A ka  
 fo nwa fela wa go kgopela, bawe ba filwego goba ba mo fa, goba ba mo  
 119. kona, molato a o gona. Fela ba tla no mo fa ka gobane le yēna ke ngwa  
 na wa lapeng, ba xk ka seke ba kcona go mo kona, empa ba tla fo fela  
 bare ke mpja ka matheko.

Serola, ge makgolo wa mokgonyana a ka mo rwalla, lesome la magapa  
 goba go feta, bjale mokgonyana a tlhoka sa go ba tlhabela, a ba fa  
 tšaletše goba lesome motlhomong nku. Taba ewe a e ba thabiši, ka go-  
 bane ebe ba sa gopola bjale, le ge ba e tswa baitše le boš le kgomo.  
 /Selo sa.....

Selo sa madi se feta dilō ka moka, ka gobane le madi a ſona ba tla a tshēla mafsikeng a badimu, badimu le bona ba tla thabēla t̄ba ewe.

Ditshalete ke dilō t̄sa makgowa, a se dilō t̄sewe badimu ba di tsebago. Di fo nt̄shiwa fēla ka gobane, bare sa mpja ke se se tsogago, phiri moſate ba bega.

Ba gwera ba gagwe, ba tla leka go nyefola mosogana, ka mokgwa o mongata. Mowe mothepa a ka bago a bōna gore a se monna, ka baka la bodidi bja monna wa gagwe. Ka lebaka le lengwe mothepa a ka tlhala monna wa gagwe, empa ge batswadi ba rata gore a ē, o swanetše go fo ya. Bušumana a bo segiwi, go segiwa botlhōtlōlo, le ge o ka nore wa mo tlhala, ga go thuši selo, ka gobane motlhomongwe ke letsōgō la gago

Ka baka la bodidi, bja bo lesogana, dikgarebe di ka seke t̄sa dulə lebaka le le telele, ba tla phakiša ba goma, ba boēla ga gabonā.

Ba tla fo tioga ka bothakga ba ka seke ba bolēla gore re tshaba tlala. Ba fo t̄sama ba bolabola le tsela ba e ya gae.

Kwanō, ka baka la kwanō ewe ba go kwana pele, bonyanyane bjowe a nt̄shitšego ba a bo amogēla. Ba ka seke ba bogomiša, go tla bōnagale gore ba tlhala. Ka go riale mowe ke gore bogwe a bo gona, ba swanc-tše go botšana ba yo nyaka ditshila t̄sa bona.

121. Gona le lebaka le makgolo a ka ētelago mokgonyana, a sa swara selo, kudu ge mokgonyana a ſetše a bikile mosadi wa gagē. Fēla a ka seke a napa a sepela a sa bea selo godimu ga tlhōgō, o swanetše go rwala serotwana, ka gare ga serotwana, gona le ditloo, ke t̄sa mokgonyana, mosadi wa gagwe o tla mo gadikēla.

Memō ya go t̄sea e ga batswadi, mosogana o apisha mosetsana, a ba iſa dilō t̄sa gagwe t̄sa mapiſō le dilwana t̄se dingwe t̄sa go fa mosadi wa gagwe. Go loma, ke moka bagwera ba gagwe ba thōma go mo loma, ~~gore~~ gore o dirile keng, goba o be o tlhokileng, ge o tlabā wa tsentšha maoto a gagc ka legapeng. Le ra goreng ge le riale, mohuta ola a se mohuta wa batho, ba tsoga boſego, ke gore ke baloi, ka go riale ngwana wa nōga ana nōgana.

### Nōga.

Noga e a loma motho, a hwa, le ge o e bōna e le e nyana, o seke wa gopola gore e ka seke ya go bolaya, e a go bolaya. A re go thibele mo o mo rata o ka fo ya wa mo t̄sea, fēla o tsebe gore a tlile a go loma, o tla gopola wa re, banna ba geſu ba ile ba mpotša. Lebaka

/le tlabā.....

le tla ba le fitlhile la go gopola, empa go tla ba go sa thuše selo o fula o ka metše le ôpe.

Mogologolo yo mongwe, o re, mpotše ke saya, o seke wa mpotša ke tšo boyo. Ge o mpotša ke tšo boyo, a o mpotše wa nkubêla, ge o ile wa mpotša ke sa ya a o ntserale, wa nkeboletša, ga gona mowe motho a ka go bolêlago, polêlô ke gore sa go hwa a sena tsebe.

Mosogana, o tla botša batswadi ba gagwe taba e, ge mosogana a fiyo loša mosadi yowe batswadi le y bona ba mutsitše, a ka seke a kgo na go ba botša ka gobane yêna o ile o tla di kgona. Mosogana o swanetše go gopola ga lesome a bone gore a gona tsela e a ka tšwago ka yôna, ke moka a tshabêle makgoweng, o dula gona, mengwaga le mengwaga ngwaga, a sa romele mothepa dikobo.

123.

### Batswadi.

Batswadi ba mosogana ba ka seke ba dumêla gore, mosogana ka gobane felo fala go bifile lesetša mosetsana. Ba tshaba gore ba ka lobâ thoto e ba šetšego ba išitše. Mowe re hwetšana seema se serego, ngwana a llêla naka ya mokhura re a setlhara mofa.

Bogwaragwara, ka baka la gord mosogana, o dutši bogwaragwara, a romele mosadi wa gagwe dikobo, le go mo ngwalla marifi a mo ngwalle. Mosetsana a dulêla lesogana, go fitlhêla ba gwera ba gagwe ba bikiwa ka moka, a ba a tenwa ke bo-kgarebe. Monna yo mongwe ge a bolêla naë, ke moka a bona gore, monna yola a sa mo gopola, ke moka wa dumêla.

### Bobarebare.

Ke moka monna yola wa bobedi o tsena ka lapeng, bobarebare, ba bile ba botša batswadi ba mosogana, gore maa le a dikwa tša dinaga, re kwa gore mosadi yola wa lena o tšea ke mokete, le bona ke moka ba 124. ngwalla ngwana wa bona. Ke moka morwa wa bona, o reka dikobo tša mosadi, wa di romêla go batswadi gore le tlo di fa mosadi wa ka. Dikobo tšewe ke tša go tlhôtla ditaba.

Dikobo mo diile, batswadi ba mothepa ba ka seke ba di gana, ba diamogêla, le morumiwa be mmea mogobotse, ba mo thabêla, bona beng ba tsebêla pelong. Ke moka a laêla a tloga. Ba ka seke ba kgona go gumisa dikobo ka baka la gore e ſu bare e kgopoleleng.

Batswadi ba mosetsana, ge ba bona gore monna wa bobedi, o holofetše go tšea moredi wa bona, ba motša gore nyala, ke moka a nyala, ke mokagî go fedile, le batswadi ba mothepa ba na le nnate ya gore o tla tšea moredi wa bona. /Batswadi.....

Batswadi ba mothepe, ba roma sebaka gabonna wa pele gore, e kgopoleleng, ke gore ba tle ba tše dilö tša bona. Ba fetola sebaka, gore re dikile, re sa ngwalla mosogana le ngwalo. Ke moka ba mongwalla lengolo, ke moka o lesetsa modirö wa makgowa o boyagae.

125. Ke moka batswadi ba motša ka ditaba tša makgolo wa gagwe, mosogana o tla fetola gore ditseba ke lena. Ke moka ba bitsa sebaka sa bona, ba mo romela gore sepela o botše ba ga mokete ka tšatši la gom ke rena bawe. O ba botša le bona ba botša bagabo, ka letšatši lewe ba tlhakana. Ke moka ba ba fa mesebjana ya bona, gamögö le dikobo tšela tša go tlhotla ditaba.

Ke yona tsela ya go tlhala mosetsana, ge o ka bolela ka molomo gore a ke sa mo nyaka, o lobile, ba ka seke ba go fa mesebjana ya gaggo; ka gobane ke wena o tlhadilego. Le go apisa go thomile wena, a gwa thoma mosetsana, ka go riale mowe o be o raloka ka ngwana wa bona, o mo sinyetsitše sebaka.

126. Le ge o ka tše ditaba tšaya kgorong, ditaba tšo no go ja. Ga go direge gore monna a tlhale mosadi, mosadi a bereke, dilö tša gaggo o ka seke wa di bona. O di bona ge o tlhadisitše ke monna yo mongwe ka gobane o tla go fa dilö tša gaggo.

Tlhaldö ya mosetsana, mosadi ge a ka tlhala, monna wa gagwe wa pele, mowe monna yowé a tlhadisago monna yola wa pele o swanetše go mo fa tša gagwe, a kgone a feta le mosadi, monna a nkgago o nkga le sa gagwe.

Mmatla serömo o sinya sa gagwe, ke seema, ke gore o swanetše go sinyagalwa gagolo. Mosadi wa go tlhadiswa wa baba, ka gobane o tla nyala go feta mowe ba bangwe ba nyalago ba goma gona.

- Motlhadiši ge a ka šitwa, ke go fa motlhadišiwa tša gagwe, mosadi o boela go monna wa gagwe wa pele. Motlhadiši o gafa mosetsana ka dikgomo tše nne. O na le makoko marabe o re tlhare o ka metša. O lobile dikgomo tša gagwe, le malaong a mothepe le go ya a sesu a ke a e ya. Ge o tlhadisago rata gore wa ba o na le dikgomo, wa seke 127. wa wa tseleng.

Go tshinyeletša letša yo mongwe, ele gore mosinyeletši o nyaka gore mosogana a tlogö le mosadi wa gagwe, goba kgarebe e tlogöle monna wa yona. E le gore ba lapa lewe a bana mokgwa, ke moka a kwa basinyi a tlhanoga. Motho yowé wa Masinyeletše wa ka a tsene ka

lapeng a t̄sea mosadi yola a goba a mo nyefola ka mekgwa e mebe.

Mosinyeletši o be a mo sinya fela gore o mo tlogēle, ke moka a gome a yo dula, matšatšinyana, a kwe gore wena o sintše bogwē bja gagq ke moka a ē a t̄see mosadi. Motho wa monuta owe a ka gopelelwa gore ke lenaba, empa botlaēla bona le mosogana goba mothepa, ka gobane o be a swanetše go lalla ga ba bangwe, a hwetšane nnete.

Go bjale ka mosogana, a re ge a bolēla mabapi le dikgarebe wa kwa a sinya mokgarebe yo mongwe, a dirēla gore wena wa seke wa ya, empa yēma o a ya.

128. Monna a ka fo thiba ditsebe le ge ba motša, a gopola gore ba nya-ka go mo sinyeletša, kganthe ba motša therešo, a ba a beka mosadi, a tla a bona mekgwa ya mosadi, ka lebaka lewe a mikile a go sana g bo t̄shabēlo. O thōma go fēla a botša bagwera ba gagwe.

Ke lejōkō la gagwe, ke moka o le apere, ba bolēla go tiša monna, gore e fēla ke letšōgō la gago ke moka, le ge o ka fo t̄sea mosadi yo mongwe o tla fo e t̄sa yono. Monna o thaba ge a le ka malapeng a mangwe. Ge monna yo mongwe a fitlha wa bona e ka mosadi wa gago a lukile.

Monna wa moete, a t̄sama a bolēla gore mosadi wa mokete a se go loka, ge eke mong wa mosadi dikwa, o tla mo fetola ka gore mellō o o sa o ðrego, o re a o fiši, nna ke a swa. Monna a ka tloga a ya bogwara-gwara, o tla fo boy a mo hwetšana a mo litile, goba o sēgēla mosadi yo mong we, a mo tlogēla a dula mošegeleng, mosadi o tla fo dula lapeng la gagwe. Go gapa dikgomo t̄sa gago e se gore mosadi a tlogē le monna yo mongwe. Le gona ka gobane obe o sa mo tlhokomele, ka t̄satši le lengwe o ka loba, banna ba ēma le mosadi.

Mokgalabje yo mongwe wa bogologolo, bare, o be a re mosadi yo mošoro o lukile, o go kgolēla meetlwa, ka gobane batho ba tla t̄haba go bapala ka wena ba t̄haba mosadi, Ga bolabole ka batho ba banna, o bolabola ka basadi. Ka gobane basadi ba bangwe wa ba kgetha o rwele kgwara.

Ba fo tla ka gae, ke moka ba tliro lepelle, ka wena, le go nyaka go go bitša matlhong a mosadi wa gago. Ka go ~~mixt̄k~~ riale ba nyaka go rutla motse wa gago. Ka gobane beng ba bona ba tlo fo tlhwa ba ija dikgomo t̄sa gago. O seke wa bona tholwana boreledi teng go yēna go a baba. Ke gore mosadi wa gago a di nyake, ge o tloga le mosadi yowe,

/ke moka.....

130. ke moka mosadi wa gago, o seba mogatša motlabo wa gago, gore sepela kowa, o kgaiše mape o fetša dikgalo. O tlilo le swara ke moka wa lefa o sebile ke mosadi wa gago yowe orego o lukile.

Thupa ya go kgaodiša mosadi wa mohuta owe, ke gore ge ana le ngwana wa mosetsana, goba dikgomo tša moredi wa gagwe, tšea dikgomo tša morediē o lefe ka tšona molato owe. Ke kgati e kgolo ya go tia mosadi. Ge ona le dikgomo tša go tia phatla ya gago, wa lefa ka tšona, a dibabe mosadi dikgomo tša mohuta owe.

Go tswalla tsela ya go ya bogweng ka lešaša la mokgalo. Ke tsela e ngwe ya go tlhala mosadi, ka baka la go kwa mekgwa ya batswadi ba mothepa. Monna o fo dula a seke a ya le go bona mosadi. Batswadi ba mothepa ba dira bjålwa bja tlhaana, ke gore bja go bitsa dikgomo, gore ba bo lesogana ba tle go nyala.

131. Monna o swanetše go utamela ba ga makgolo wa gagwe, ka goba a mogela gabotse, a seke a ba kwatela. Ge ana le sewe a ka ba tlhabelag a ba tlhabele, ba bee ba boše gae go sena le mokgwa.

Taba e e tlago ba makatša ke gore, ba tla fo bona ngwaga o fela, bakgonyana ba sae go nyala. Ga gosana molaō wa gore ba dire mabjalwa a mabedi ke gore bjålwa bja bobedi bja tlhaana. Bjålwa bja tlhaana e fo ba bjålwa ka bo tee.

Mosogana ge a na le bankana ba gagé, o tla fela a bolela gore, mosadi a ke sa mo nyaka, bjale bona ba sa nnyaka a ke tsebe gore nka dira bjang. Bankana ba gagwe le bona ke moka ba tšama ba botša ba bangwe. Taba ke muši e tlaba ya fitlha ditsebeng tša batswadi ba mothepa. Le bona ge ba ekwa, ka bobare bare, ba tlare, ka matlhō re a bona, ka gobane re išitše bjålwa bja tlhaana, a batlego nyala, le go tla ba bona mosadi wa bona a ba tle, ba ſitwa fela gore a ba mo nyake.

132. Go tšeiva la bobedi.

Moleta ngwedi o leta lesufi, ke gore batswadi ba mothepa, ba tla ba ba bona gore ngwana wa bona o sinya lebaka, yowe a go apisago o dumela. Mosetsana o swanetše go dira bjale ka ge a ekwa batswadi ba gagwe. Ka morago o tla fo kwa ge bare e kgopoleleng, ke moka ba e ba tše bonyanyana bja bona.

Ge batswadi ba gago, ba rata gore, o mo tše, le ge lesogana le ka dira mokgwa bjang le bjang, o swanetše go mo tše, ka gobane ba tla motša gore, wena sepela o nyaka tša gago dikgomo o nyale mosadi yowe

/o mo nyakago.....

o mo nyakago, rena ro mo t̄sea, a tla a re apēla. Monna yo a mo ratago o tla fo tsena.

Ge ele mosogana dikgomo o tla di bōna kae, dikgomo ke t̄sa dikga-it̄sedi t̄sa gagwe. Batswadi ba mosogana ke moka ba tla nyala mosadi, ba ba ba mēka, ba mo tliša gae, ke moka bakgaogana, ba lebella mosogan a

133. Dith̄tse a di lebane le peba, ka morago batswadi ba tla fo kwa lesegō le lla ka ngwakong. Ke mokgwa owe re rego mosogana go tlhala mosadi, ke bakeng la batswadi. Go bjale ka mosetsana le yēna ge a tlhala ke bakeng la batswadi, ka gobane batswadi ge ba kwana le taba ewe mosetsana a ka seke a tlhala, o swanet̄se go ya.

Go bjale kage mosadi a ile a ima a le bogadi, mosogana a ka leka ka matla gore wa tlhala, empa taba ewe a e direge mo īm nageng e. Taba e kgolo ke gore monna o swanet̄se go lifiša setlh̄tl̄lo, taba ya go imiša a se botlh̄bla ka gobane ke tsela ya bagologolo.

- Molaō wa go tlhala, mothepa ge a ile a ima a sale bogadi, ke molaō wa bathoka, bona ba ya ba gapa dikgomo t̄sa bona. Ka segagešu a o direge, ware wa tlhala ka lona lebaka lewe dikgomo t̄sa gago o ka seke wa di bōna. O ka di gapa ge ele gore, monna yo a mo imišit̄sego o 134. nyaka go napa a mo t̄sea.

Monna yo mongwe wa Sekgobelə, mosadi wa gagwe o ile a ima e sale kgarebe, mosogana a leka gore o tlhala mosadi, batswadi ba gagwe ba gana a ba a t̄sea mosadi. Mosadi a re go fitlha bogadi a belega ngwana wa mosetsana.

#### Botlh̄bla,

Monna a robala le moredi wa gage, a ba a mo imiša. Taba ena e ile ya ba taba e mpe ka maatla. Ge ba leloko ba mosola ka mokgwa owe a ūumilego ka ūna, monna a bolabola gore le bit̄sa taba e, gore ke bos̄la, ngwana yowe madi a a melegego a semadi a ka, ke lona lebaka lewe ke rego a se bosola. Taba e, ba ile ba e ūoma ka sephiri, ba dira gore ba phumiše mosetsana, ba dira bjale, ba nt̄sha mpa ya mosetsana ba napa ba mikiša.

- Monna yowe a goba a mo t̄sea a ka a tseba selo, empa ka bo pudi 135. t̄sa tsela o ile a kwa, a seke a di ūala nthago. T̄seano e tiša ke batswadi.

Ga gona taba goba mokgonyana o ūet̄se a nyet̄se ga makgolo wa gagwe /ge a ka e.....

ge a ka e tlhagiša gore o tlhala mosadi, dithoto ka moka tšewe batswadi ba motheba ba di amogetšego, ba ka seke ba kgona gore ba di boetše morago. Taba ena ya go nyala ke setlamo se segolo, sa gore batswadi ba mosetsana ba seke ba tlhanogšla kwanš ya bona le mokgonyana, ka gobane bo jela pele bo a bolaya. Lege motho a ka fitlha ele lehumi, a re o nyaka gore a tsene ka lapeng, a ba swanšla go dumšla ka gobane ba lle mesebja ya morwa mokete.

#### Makgolo wa mosogana.

Monna yo mongwe wa ga Motlhabe o ile apiša mosadi ga leloko laga Lokweng, a iša mabotsšo, a ba a nyala mosadi wa gagwe, ka lesome la dikgomo le dikgomo tše pedi le pudi tše phethago menwana e medi.

- Makgolo wa mosadi, ka tšatši le lengwe a tšwa a gapa dipudi a
136. libile motseng wa bo lesogana, ge a fitlha a re go batswadi ba lesogana, tšeang masepa a lena, ka moswana le tle xit le gape dikgomo tša lena a ke sa le nyaka.

Ba roma sebaka sa ya ga Lokweng, gore motlhomong makgolo o be a nwele a e kwa bjålwa, sepela o re butšisetša gore ke nnate ge a re re tle re tše masepa a ren. Makgolo wa mosogana a re, ke nnate kere a tle a tše masepa a gagwe. Sebaka sa boetša mantšu ga mokgonyana, mokgonyana a re, sepela sebaka o botše ba ga Makgolo, gore a raka ra fana dikgomo re le ba babedi, a botše ba gabol le nna ke sa botša ba gešu.

Ge a tšama a botša ba gabol, ba gabol ba mosola gore o dirile photsšo o swanetše go rapšla mokgonyana wa gago. Ba romšla sebaka sa bona ga mokgonyana gore sepela o ba botše ditaba, dième, yo mongwe wa gešu o sa etile e tlare ge a buile ra kgona re motša.

- Makgolo wa motho ge a ile a roga mokgonyana, o lefa ka bjålwa.
137. Motho yola wa go ſta, ke bjålwa, ka letšatši le lengwe ke moka bjålwa bja tsena. Morumiwa a re ke rumile ke baga Lokweng ba ile re tle go rapšla mokgonyana.

Mosogana o ile a leka go gana, ka gore ke nyaka dikgomo bjale ka ge ba itše ke tše masepa a ka. Bakgalabje ba tlhogsš tše di tšhweu ba kokobanšla mosogana go bolšla gore ba dirile photsšo, bjale ba rapšla yōna photsšo. Ka baka la batswadi mosogana a ba a dumšla.

Ba ga malome a motho, mosetsana yo mongwe le yo mongwe, ba bega motlogolo gore re tswenya ke masogana, ka go riale more ba diršla

/gore ge.....

gore ge a nyaka go mo tšeа motswala wa gagwe a mo tšeа. Ge a ka mo lokolla gore monna yo mongwe a mo tšeа a go sana tsela ewe a ka tselanago ka yôna.

Lehu la mothepa yowe a nyetšwego, batswadi ba mothepa ba ya ba bega batswadi ba mosogana gore rena e ra diša. Batswadi ba mosogana 138. ba ka seke ba ya go gapa dikgomo tšeа bona, ka gobane polêlô ere lehu a ba tlhale. Teng ga lokwa ga go fele, go tla no tlholega mosadi yo mongwe. Ge go kaba le ngwana yo mongwe wa mosetsana ba swanetše go bega, ke moka ba yo mo tšeа, o tla le gatogo la mohu.

Mosogana, mosogana ge a ka hwa pele ga gore a beke mosadi wa gagwe. Ge a na le moratho wa gagwe o swanetše go mo tšeа goba ke mogolo o swanetše go mo tšeа, a tle a dule naë. Ga go ile ka gobane moratho wa gagwe o hwile a sešu a dula naë.

Ge ele gore mohu a na bo ngwanabo, batswadi ba mohu ba swanetše go tšeа mosadi, ke moka ba tle ba mmee lapeng yo mongwe yo a mo nyakago o tla fitlha a dula naë. Lege ele motho wa theko, bana ba aba bêlegago ke bana ba mong wa dikgomo.